

2023

Annual Teaching Plans **SEPEDI HL**



Senior Phase



Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD



It is illegal to photocopy any pages from this book without the written permission of the copyright holder

Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd
Shuters House, 110 CB Downes Road, Pietermaritzburg 3201, South Africa
PO Box 61, Mkondeni 3212, South Africa

Copyright © Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd 2021

OS1001392 (TM2001494)

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Any person who commits any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.



Shuters Academy

EMPOWERING TOP CLASS TEACHERS

The Shuters Academy e thomilwe ka ngwaga wa 2016 ka lebaka la tlhokego ya godimo ya boleng ya Tswelopele ya phorefešinale ya barutiši. Re dumelletšwe go fana ka dithutišo, e bile re kgona go dira dithutišo ka nama goba ka inthanete go lebeletšwe dinyakwa tša bareki ba rena.

- Nomoro ye e dumelletšwego ya ETDP SETA -ETDPS010941
- Nomoro ya mokgahlo wa barutiši wa naga ya rena – PR 12058

Shuters Academy e kgona go fana ka dithutišo diprofentsheng ka moka tše senyane tša Afrika Borwa. Barutiši ba kgona go fihlelela dintlha tša tšwetšopele ya profešinale ya barutiši ya SACE dithutišong tša rena ka moka. Re na le mananeo a 55 a go ithuta, ao a fiwago ke bakatiši ba go ba le tokelo le bokgoni. Dithušathuto di fiwa batšeakarolo Nakong ya dithutišo.

Dithutišo tša rena di tsepametše kudu go dithuto tša sekolo le go akaretša go ruta, go ithuta le mekgwa ya tlhahlobo; gammogo le go ikatiša ka phapošing.

Gape re na le mananeo a go ikatiša ao a lebeletšego taolo ya ka phapošing.

Ntle le dithutišo, Shuters Academy e fana ka thuto ya kakaretšo ya tša taolo, mafapeng a a latelago:

- Ditlhokego le ditlamorago tša kgaogano
- Maano a go ipeakanya
- Mananeo a dithušathuto tša barutwana
- Go katiša le go fa tlhahlo go barutiši
- Dithutišo tša motho ka motho go ya ka ditlhokego tša bona


Tše di latelago ke mananeo a rena a a dumelletšwego a ETDP SETA, ao a fiwago ka nama le ka ithanete:

- Tlhahlobo ya boitshwaro: Karolo ya boemo – 115753 Legato 5 (15 khrediti)
- Tlhahlobo ya tekanyetšo: Karolo ya boemo – 115759 Legato 6 (10 khrediti)
- Go nolofatša go ithuta ka tšhomiso ya mekgwanakgwana ye e filwego: Karolo ya boemo – 117871 egato 5 (10 Khrediti)

Ge o hloka tshedimošo mabapi le dikatišo ikopanye le:

Vickesh Thandray - (vickesh@shuters.com).





Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd ke baphatlalatši ba ikgantšago ba Afrika Borwa. E thomilwe bjalo ka lebenkele la dipuku mengwaga ye lekgolo ye e fetilego, re thomile ka go phatlalatša dipadi tša IsiZulu, direto le dipuku tša sekolo go tloga mengwageng ya 1930.

Go tloga ka nako yeo, re bile le katlego ya go tšweletša dipuku tša dingwalo tša maemo a godimo, le ditlabakelo tša thuto malemeng ka moka a semmušo a Afrika Borwa, gammogo le tša kharikhulamo ya dikolo.

MOOKO WA KGWEBO YA RENA KE THUTO

Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd e phatlaladitše dithaetlele tša go feta 950 tše di dumelletšwego kharlkulamong, mo khatalokong ya Kgoro ya thuto ya motheo. Gammogo le mehuta ya didirišwa tše difapanego tša thuto

Ka morago ga dinyakišo le kgolo ye ntši, re okeditše ka dithuto tša inthanete go lenaneo la rena la ditlabakelo tša go ithuta le go thuša go ruta.

Ka ngwaga wa 2017 re thomile lenaneo la dithušathuto - Ace It! Ke lenaneo le le ikgethilego leo le hlokomelago ditsela tša go fapano tše barutwana ba ithutago ka gona, Ace It! le akaretša mekgwanakgwana ya go ithuta go thuša barutwana go tšwelela ditlhahlobo tša bona tša mafelelo a ngwaga.


Ka 2018 re phatlaladitše thaetlele ya rena ya mathomo ya TVET, le go tšweletša dithaetlele mafapheng a go feta a 15 a dithuto.

Ka 2018 Shuter and Shooter e ile ya phetha tlhakanyotiro ya bona le Zungu

Investments Company (ZICO), mo khamphani e bilego ye nngwe ya dikhamphani tše dikgolo tša baphatlalatši tša bathobaso.



Shuter & Shooter e tšweletša methopo ya dinyakwa tša thuto yeo e fetogago Afrika Borwa.



- Re gatiša methopo ya thuto
- Re fa thekgo ya makgonthe lefapheng la thuto .
- Re aba ditirelo tša maemo a godimo go bareki.

Shuter & Shooter ke khampani ya Afrika Borwa ya diperesente tše 100 tša dišere tše di laolwago ke bathobaso. E maemo a kgato ya pele ya BBBEE. Thekga bagatiši ba Afrika Borwa go swana le Shuter & Shooter.

Shuters
★TOP CLASS

Hi Nwa
Hi Kolwa

SISWATI
SETFU

Shuters
PREMIER

Shuters
★TOPKLAS

Setswana
Tota

Sediba
sa thuto

ISIZULU
SOQOBO

Sichumile
ISIXHOSA

IsiXhosa
Ngumdiliya

Masihambisane



IsiZulu Sethu

Ditšweletšwa tša rena di akaretša

- Dipukukgakollo
- Ditlhahlamorutiši
- Dipuku tša mešomo
- Dipukutlhahli
- Dikanegelo
- Dikanegelo tšeо di hlophilwego
- Ditlamo tša go bala ditumathaka
- Dikgatišo tša TVET
- Dipukuntšu
- Diatlelase
- Diphoustara
- Dibapadišwa le malepa a thuto
- Dipukutšhupetšo
- Dipuku tša E (elektroniki)
- Methopo ya go ithuta ya titšithale

**Re aba dithuto tša thekgo tšeо di ngwadišitšwego le le ETDP,
SETA le SACE.**

Go reng o swanetše go kgetha dipuku tša rena

- Di sepetšana le Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto ka botlalo
- Di na le mešongwana ye mentši
- Di na le mehlala ya maleba
- Di šomišitše polelo ye bonolo, di ngwadilwe ka polelo ya go sepetšana le legato leo barutwana ba lego go lona
- Di thuša go beakanya barutwana
- Di go thuša ka peakanyo le go hwetša dipukwana tša go nolofatša dithuto.



Mehola ya go šomiša dipuku tša rena

- Di kaonafatša dipelo tša barutwana
- Di lekanyetša kelo tšwelopele
- Di fokotša morwalo wa taolo
- Di thuša ka maano le go boloka nako
- Di latela SEPHOLEKE ka nepagalo, di dira gore go ruta go be bonolo
- Bontši bja dipuku tša rena di humanega le ka mokgwa wa elekethroniki (dipuku tša-e).

DITENG

Mphato wa 7.....	1
Kotara ya 1.....	2
Kotara ya 2	7
Kotara ya 3	11
Kotara ya 4	17
Mphato wa 8.....	21
Kotara ya 1.....	22
Kotara ya 2	27
Kotara ya 3	32
Kotara ya 4	37
Mphato wa 9.....	40
Kotara ya 1.....	41
Kotara ya 2	48
Kotara ya 3	54
Kotara ya 4	59
Lenaneo la tlhahlobo	63

7



SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

BEKE	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<ul style="list-style-type: none"> Hlama měšomo ya go lekola tsebo yeo morutwana a šetšego a na le yona sekolong le e ngwadiše matšatši a mararo a mathomo a kotara ya pele beke ya pele. 			
1-2	<p>Theeletša kanegełokopana Tekakwesišo ya go theeletšwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlaola dikgopolokgolo le dikgopololataleletšo gomme o rigwale dinthha Abelana dikgopolole maitemogelo le go bontšha kwešišo ya dikgopolole Hlaola dithekники tša qo kgodiša le tša go laola moo go lego maleba Arabia dipotšišo 	<p>Setšweletšwa sa dingwalo: Dikanegelokopana</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokwa tša sengwalwa sa dingwalo: Go swana le, Moanegwa, tshwantšho ya baanegwa, thulaganyo Thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero Tsepeliela magato a go bala: Dira dikgokagano le diponelopele Araba dipotšišo Phethagatša thhalošo Akaretsa (sebopego sa temana) Latela magato a go bala Pele ga go bala (Tsebiša sengwalwa) Ka nako ya go bala (Dikarolo tša sengwalwa) Morago ga go bala (Araba dipotšišo, bapetša, fapantsha, lekola 	<p>Setšweletšwa sa dingwalo: Dikanegelokopana</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokwa tša sengwalwa sa dingwalo: Go swana le Moanegwa, tshwantšho ya baanegwa, thulaganyo Thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero Tsepeliela magato a go bala: Dira dikgokagano le diponelopele Araba dipotšišo Phethagatša thhalošo Akaretsa (sebopego sa temana) Latela magato a go bala pele ga go bala (Tsebiša sengwalwa) Ka nako ya go bala (Dikarolo tša sengwalwa) Morago ga go bala (Araba dipotšišo, bapetša, fapantsha, lekola 	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainatota le mainagothie</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipolelonolo dipolelo, pakajaanong, pakaphethi</p> <p>Mopeleto le matšhwao a puioso:</p> <p>khetlo, phegelo khutiolokhutio/khutlwana, phegelwana, tlhakkgolo, dithhaka tse dinnye</p>
LB	1-3	4-6	7-8	9-12
TG	1-3	3-5	5-7	7
RDR	36, 39, 43, 47			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

BEKE	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<p>Theeletša le go ahlaahlha sereto</p> <ul style="list-style-type: none"> Abelana dikgopo le maitemogelo le go bontšha kweššo ya dikgopo Araba dipotššo Abelana maikutlo a motho ka noši (a mabotse/a mabe) ka sereto se se itšego <p>Go balela godimo ga go itokišetšwa (Sereto)</p> <ul style="list-style-type: none"> Segalo, tlhabošo ya lentsu, mmiletšo, dikafoko, kgokaganyo ya mahlo Ela hloko maswaodikga <p>Dirša polelo ya mmele ya maleba</p>	<p>Setšweletšwa sa dingwalo: Sereto Ruta diponagalo tše bohlokwa tša sereto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopego sa ka gare sa sereto, dikapolelo/ tshwantšhokgopo, morumokwano, mošito Sebopego sa ka ntlo sa sereto, methalo, ditematheto, mohuta Thalošo ya seká Moya wo o fokago, morero le molaetša <p>Tshepetšo ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebiša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (Diponagalo tša sengwalwa) Morago ga go bala (Araba dipotššo, batpetša, fapantsha lekola) <p>3-4</p>	<p>Go ngwala ga boithamelo: sereto sa mong</p> <p>Ruta diponagalo tše bohlokwa tša sereto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopego sa tematheto šomiša makopanyi go kgohlantšha šomiša mafoko a mehutahuta a go fapania, botelele le dibopego kgetho le tšomiso ya mantšu le polelo ya diká <p>Ngwala sereto</p> <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya Go ngwala sengwalakakanhya <p>Go boelteša</p> <ul style="list-style-type: none"> Go hlokolka Go phošolla le go hlagiša <p>Go bala/go lebelela go kwesiša</p> <p>Sengwalwa sa go bonwa: Khathune/ metiae</p> <p>Sebopego, dipudula tša polelo, diponagalo tša sefahlego, polelo ya mnene, lefelo, motšhene, maswaodikga, kgetho ya mantšu, polelo ya sebopego, maikemišetšo a mongwadi wa khathune</p> <p>Hlokomele mekgwana ye e latelago ya go bala tekakwesišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go sekema le go sekima Go bala ka tsinkelo Efa thalošo ya mantšu ao a sego a tlwaelega 	<p>Gatelela dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo tše di rutilwego dibeke tša go feta</p> <p>Šoma ka mantšu:</p> <p>Poletešo ya madiri, mafeledi le mafetedi, mehuta ya mašala</p> <p>Thalošo ya mantšu:</p> <p>Morumokwano, maadingwa, dika, diema, poeletšomedumo, tshwantšhanyo, tshwantšhišo</p> <p>Maswaodikga: Khutlo, fegelwana</p> <p>Mopeleto:</p> <p>Thomiso ya pukuntšu, paterone ya mopeleto, melawana ya mopeleto</p>
LB	13-15	15-22	22-24	24-30
TG	8-10	10-15	15-17	17-21
RDR	2-11			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomio Ya Polelo
MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA Lephēphe la 1 (Bomolomo) – Meputso 20 Lephēphe la 1 (Bomolomo) – Meputso 20 (Thoma ka mošomo wo wa Kotara ya 2 ge o tla be o rekhota meputso)	Mošomo wa kelela tshepedišo ya go theeletša sa padī <ul style="list-style-type: none"> Hlaloša tshepedišo ya go theeletša Ngwala dinthha Araba dipotšišo Ahlaahla padī yeo barutwana ba e rutiwego mošomong wo o fetilego <ul style="list-style-type: none"> Haoia baanegwa Ahlaahla morero Ahlaahla nthha ya pono 	Go bala/go bogelela kwešišo: Bala setšweletšwa sa dingwalo bjalo ka Tiragatšo/padi <ul style="list-style-type: none"> Tsepelila diponagalo tše boholokwa tše setšweletšwa sa dingwalo Moanegwa, tshwantšho ya baanegwa, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero Magato a go bala: <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tše setšweletšwa) Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapanya, lekola karabo) Balela godimo go tšwa go padī	Ngwala taodišokanegelo/ tħalosi (temana) <ul style="list-style-type: none"> Melawana ya temana: Lefoko la sererwa la temana Dikgopololokgolo le dikgopololħaleišo Peakanyo ya tatelano ya ditemana Makopanyi go kgħolagħantsha Šoniša meħuta ya go fapanja ya matoko, botelele le sebopego Tsepelila go magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya Go ngwala sengħwalwakakanywa Go boletša Go hiokola Go phoħsolla le go hlagiša Ngwala kanegelo ye e theilwego go maitemogelo a mong	Gatelela dibopego le melawana ya tšhomio dibeke tħa go feta <ul style="list-style-type: none"> Šoma ka mantšu: <ul style="list-style-type: none"> Dihligo, meselana, medu, mathuši, lefelid Maemo a lefoko: <ul style="list-style-type: none"> Sediri le tiro, sediri, kwano ya sediri le tiro Maswaodikga le mopeleto: <ul style="list-style-type: none"> Tšhomio ya pulkuntšu, mopeleto, dipaterone, molaow wa mopeleto Thalošo ya mantšu: mahlošetħagħottee, malatodi
5-6				
LB	31-34	35-43	43-46	46-51
TG	22-24	25-31	32-33	33-37
RDR	51-65			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<p>Theeletša kanegelokopana</p> <ul style="list-style-type: none"> Haoia dikgopolotaleletšo go tšwa go kanegelokopana Ngwala dinttha Abelana dikgopolole maitemogelo le go bontšha kwešišo ya dikgopolole <p>Anega kanegelokopana gape</p> <ul style="list-style-type: none"> Anega ditiragalo gape ka tatelano ye e nepagteršegego Bolela dithaka ka nepagalo Bolela ka lenaneo la nako 	<p>Sengwalwa sa dingwalo:</p> <p>Dikanegelelokopana</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše boholokwa tša sengwalwa sa dingwalo: go swana le moanegwa, baanegwa, thulaganyo, thulano, bokamorago, seemo, moanegi, serervi <p>Šomiša maano a go balela kwešišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go skima le go skena Go bala ka go tsenelela Go bona dijok ka leihlo la kgopolole Phethagatša thhalošo le diphetho Nithha le kgopolole Tihalošo ya manšu <p>Tshepetšo ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebiša setšwelešwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša sengwalwa) Morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantsha, lekola) 	<p>Ngwala taodišosengwalo ya kanegello</p> <ul style="list-style-type: none"> Melawana ya ditemana: Polelo ya hlogotaba ya temana Dikgopolokgolo le dikgopolotaleletšo Tatelano ye e kwagalago ya ditemana Makopanyi go tšweletša kwano Šomiša mehuta ya mafoko, bottelele le dibopego tša go fapafapano Šomiša magato a go ngwala Go beakanya Go ngwala sengwalakakanwa Go boeletša Go hiokola Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala taodišo ya kelo</p>	<p>Gatelela dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo tše di rutilwego</p> <p>Šoma ka mantšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mainagohle, mainaina <p>Šoma ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mafokonolo, ditatamente, lebaka la bijale (Lebjale), lebaka leo le fetilego (Lefetile) <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Khutlio, khutlofegewana, kgowana, tlhakakgolo le ye myane

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo
LB	52-54	55-62	63-64	65-68
TG	38-40	40-46	47-48	48-51
RD	35-50			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<ul style="list-style-type: none"> MOŠOMO WA SEMIMUŠO 2 GO NGWALA Taodišo: (30 meputso) Taodišo Kanego/Tlhaloši (Mo gare ga Kotara 	<p>Maano a go theeletša le go bolela Setšweletšwa sa tirišano: O theeletša le go ahlaahla ditaba tša bjale tšeō di theilwego godimo ga dikuranta le dimakasine</p> <ul style="list-style-type: none"> Tšomiso ya polelo ye e fošagetšego/maikutto/polelo e kgodisago Tšomiso ya ditšhupetšo Go kgomarelā dikopano Polelo ya mimele ya maleba Matseno ao a gogago šedi le rmafetšo a tiligo Morero, seholpha seo se nepišitšwego le seemo 	<p>Go bala/go bogelela tshedimošo (šomiša setšweletšwa bjalo ka diathikele tša kuranta/diathikele tša kgatisobaka/dipolelo tša go ngwalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Go sekima dikopologolo Go sekena dintha ka bottalo tša go thekga dikopolo Go dira dikakanayo Dintha le dikopolo Nitha tebelelo ya mongwadi Go tšeā sepheto ka ga tlhalošo ya mantšu ao a sego a tlwaelega le diswantšho Polelo ya semmušo/Polelo ye e sego ya semmušo Tlhalošothwi/tlhalošo ya go rarela Dikapolelo <p>Go Balela Godimo: O itokiseditše/o sa itokiseletša go bala seholgo sa kuranta ka go hlaboša</p> <ul style="list-style-type: none"> Tšomiso ya segalo, lebelo le tlhabošo ya lentšu Go hiokomela maswaodikga bakeng sa mafelelo a mabotse Poleloommele ya maleba 	<p>Gatelela dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo tšeō di rutilwego dibeke tša go feta</p> <p>Šoma ka mantšu: Mainakgopololo, leinagokwa, mahlaodi, matlema, tekatekanyo ya mahlaodi le mahlathi</p> <p>Šoma ka lefoko: Tatelano ya mafoko, tatelano go ya ka bohlokwa, tlhalošo ya temana, khuetšo le polelo ya maikutto, sekameia ka lehlakoreng le tee (sepitsa) kpopolotee, potšišo</p> <p>Tlhalošo ya mantšu: Mahhalosetšagotee, malatodi, ya kgonthe, ya seswantšhetšo</p> <p>Maswaodikga: Ditsebjana maswaotlabego, fegelwana khutlo, leswaopotsišo, dikhutlo tše tharo tšeō di tlgoetšwego ka malkemišetšo di šupa se sengwe (...)</p>
9–10				
LB	41-52			
TG	42-50			
RDR	1-21			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

MEŠONGWANA YA KELO YE E SEGO YA SEMMUŠO			
<p>Go theeletša le go bolela</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela Mešongwana ya go theeletša le go bolela 	<p>Go bala le go bogela</p> <ul style="list-style-type: none"> Magato a go bala Mešongwana ya go balela godimo Mešongwana ya tekakwesišo 	<p>Go ngwala le go hlagiša</p> <ul style="list-style-type: none"> Magato a go ngwala Ditemana Ditšweletšwa tša tirišano Taodišo 	<p>Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo

KAKARETŠO YA MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO: KOTARA YA 1

MOŠOMO 1: BOMOLOMO (20)	MOŠOMO 2: GO NGWALA (30)	MOŠOMO 3: GO IPHETOLELA GO DINGWALWA (60)
<ul style="list-style-type: none"> Go balela godimo (mošomo wo o tla thongwa ka kotara ya 1 wa phethwa ka kotara ya 2 ge meputso e rekhotwa) 	<ul style="list-style-type: none"> Taodišo kanegelo/thalosiši (e phethwa ka gare ga kotara) 	<ul style="list-style-type: none"> Setšweletšwa sa go ngwalwa/sa go se ngwalwe (20) Setšweletšwa sa go bogelwa (10) Dibopego le melawana ya polelo (20)

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melao ya tšhomiso ya polelo
	Maano a go theeletša le go bolela: Go theeletša kwešišo – Šomiša sengwalwa sa go bonwa go swana le Phoustara/papatšo/ ditaba tša Thelebišene Late la magato a go theeletša: Pele ga go theeletša – tsebiša barutwana ka maemo a go theeletša Ka nako ya go theeletša – go botšia dipotšišo, go lemoga, go nyalelanya, go ngwala dintħha, go hlatholla Ka morago ga go theeletša go latela maitemogelo a go theeletša. Baithuti ba botšia dipotšišo, boleta ka seo seboledi se se boletségo, bjaboljalo • Akaretša tlhaġišo ya bomolomo • Dira dipħethho Go bala ka go hlaboša • segalo • tlhabošo ya lentšu • pišo ya mantšu • go boleta dipolelwana, • go kopantsha mmahlo • maswaodikga Polelo ya mmele ya maleba	Go balela/go bogelela kwešišo: Šomiša setšweletšwa sa go Ngwalwa le/goba sa go Bonwa bijao ka Papatšo/phoustara/ ditaba tša Thelebišene Maano a go bala <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima • Go sekera • Go bala ka go tsenelela • Dira dipħetho (baanegwa, peakanyo, tikologo, molaeħta), Pħethagħatša tħhalošo ya mantšu aq- • a sa a twaelaqo ka mabokgoni a go halosa mantšu • Polelo ya go aħma malkutlo Polelo ya semmušo/yeo e sego ya semmušo Tsepelēla go magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalakakanhywa • Go boeletša • Go hllokla • Go phošolla le go hlagiša 	Ngwala setšweletšwa sa tirišano: Thala Papatšo / Phoustar / pego ya ditaba tša Thelebišene (Kgetha e tee) <ul style="list-style-type: none"> • Dinyakwa tša sebopego • Morero, seħlopha seo se nepišišwego le seemo • Kgetho ya mantšu le kago ya dipolelo • Dielemente tħa go bonwa tħa go swana le meħħuta ya difont le bogolo, diħiġo, maswao, mmala Polelo ya go halafeħta/ya go kgodiša Tħaloo ya mantšu: Mahħalo setšagħotee, malatodi Tħaloošothwii le tlħallošo ya seka Mopeleto le maswaodikga: Dikgħorwana, khutio fegħelwana Tšhomiso ya pukuntšu	Matlafatšo ya dibopego le mellawna ya tħomiso ya polelo tše di akreditišwego dibek tše di fetilego Šoma ka mantšu: Mainagħohle, bong, bontsi, botee Mahlaodi: Maħa lašuji, maamanyi Šoma ka mafoko: Polelothwii le polelotharedi, mafokonolo le mafokontshi Tħaloo ya mantšu: Mahħalo setšagħotee, malatodi Tħaloošothwii le tlħallošo ya seka Mopeleto le maswaodikga: Dikgħorwana, khutio fegħelwana Tšhomiso ya pukuntšu
1-2				
LB	92-94	94-100	100-102	102-104
TG	72-73	74-77	77-78	78-80
RD				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melaō ya tšomisiō ya polelo
	<p>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela: Go bolela ga go itokišetšwa/go bolela ga go se itokišetšwa/mabapi le go fa ditaelo gobla ditshapedišo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsepelela kgetho ya mantšu le thlagišo Tšomisiō ya segalo le lēbelo Tšomisiō ya dihlahlia nakong ya tiragatšo Šomisiā polelo ya mmele ka nepagalo <p>3-4</p>	<p>Go bala / go bogelela kwestišo: Bala setšweletša sa ditaelo go swana le sa ditaelo tša motswako/ditsħupetšo (ditaetšo), bj.bj</p> <ul style="list-style-type: none"> Go sekima Go sekena Go bala go go tseneletšego Go dira dithumo go ya le ka dinthha tše di filwego <p>Magato a go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapanya, lekola karabo) <p>Theeto</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikokwane tša sereto Thamego ya diteng tša sereto, dikapolelo, mošito, moriboo Thamego ya bo ka nté bja sereto, methalotheto, ditemanatheto, mohuta wa theto Thalošo ya theto Moya Kgwekgwe le molaetša 	<p>Setšweletšwa se sekopana sa tirišano: Ngwala setšweletšwa sa tirišano o latela magato a go šomisiā sedirišwa goba setlabakelo, go apea dijо, go lokiša diphošo bj.bj</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinyakwa tša tilhamego, tša setaeli Baamogedi batshedimōšo bao ba lebišitšewgo, morero le cikamano Temana ya kgohlano Kgetho ya mantšu le sebopego sa lefoko <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya Go ngwala sengwalakakanuya Go boeletša Go hlokola Go phošolla le go hlagiša 	<p>Matlafatišo ya dibopego le melawana ya tšomisiō ya polelo tše di akareditšwego dibike tše di fetilego</p> <p>Šoma ka mantšu: Mahlathi, matlema nako, felo, mosepelo Mahaodi: Palo</p> <p>Šoma ka mafoko: Polelotiriso le polelotiriswa</p> <p>Thalošo ya mantšu: Dika le diema</p> <p>Maswaodikga: Tlami, lenalana Tlhoħieletšo ya tšomisiō ya pukuntuš</p> <p>110-112</p> <p>112-113</p>
LB	105-106	106-109	83-84	85-86
TG	81-82			86-87
RD		1-11		

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagišaa	Dibopego le melao ya tšhomiošo ya polelo
5-6	<p>MEKGWANAKGWA NA YA GO THEELETŠA LE GO BOLELA: Go theeletša tekakweššo: Go theeletša</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setsopolwa sa padi • Hlaloša magato a go theeletša • Ngwala dinoutsu • Araba dipotššo <p>LATELA MAGATO A GO THEELETŠA: Pele ga go theeletša – tšweleletša barutwana go seemo sa go theeletša Nakong ya go theeletš – go botšša, go lemoga, go tsvalanya, go ngwala le go tšweleletša (hlatholla)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ka morago ga go theeletša – latela tsebo ya gago ya go theeletša • Barutwana ba botšša dipotššo, ba bolela ka seo seboleli se se boletšego bj. bj 	<p>Go bala/go bogela kweššo: Bala setšweleitšwa sa dingwalo bjalo ka Tiragatšo/padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomisa diponagalo tše boholokwa tše setšweleitšwa sa dingwalo • Moanegwa, tshwantšho ya baanegwa, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanego, morero <p>Magato a go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (tsebagatša setšweleitšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tsa setšweleitšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotššo, bapetša, fapanya, lekola karabo) Akaretša setšweleitšwa • Go bala/Bogela ka kwesišo le/ goba setšweleitšwa sa seswantšho go swana le khathune/ dikhomiki, dibopego, dipudula, tħħagišo ya sefahlego, polelommelle, tikologo, maswaodikga, kgetho ya mantšu dikapolelo, maikemišetšo a rakħathuni 	<p>Setšweleitšwa sa tirišano: Ngwala tshekatsheko ya puku/lengwalo la semmušo go mongwadi/mogatši)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwano ya ditemana Lefoko la serewa • Dikgopololokgolo le di kgopolotlaletšo • Tatelano ye e kwagalago ya ditemana • Makopanyi go tšwelešta kgokagano • Šomisa meħuta ya mafokko, boteile le dibopego <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalakakanwa • Go boleletša • Go hlakola • Go phoħolla le go hlagiša <p>Ngwala ditħħwayotħshwayo/ lengwalo la semmušo go ya go mongwadi/ mogatši</p>	<p>Matlatafšo ya dibopego le melawana ya tšhomiošo ya polelo tše di akareditšwegħo dibike tše di fetilego</p> <p>Šoma ka mantšu: Maina tharagano, tiro le sediwa, mahlaodi: Tekatekanyo ya mahlaodi le mahħathi</p> <p>Šoma ka mafokko: Sediri le tiro, kwano ya lediri le sediri, mafokonolo, dittatamente, lebaka la lebjale le lebaka la lefetile</p> <p>Tħaloso ya mantšu: Mahħalosetšagotee, malatodi, tħaloso-thwii (ya pepenengi), tħaloso ya seka (ye e khutilego) polelo ya maikutio</p> <p>Maswaodikga: Khutlo, feġelwana, leswaottabego, lesvaopotsišo Tšhomiošo ya pukuntšu</p> <p>Magato a go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tšweleitša setšweleitšwa) • Nakong ya setšweleitšwa (Diponagalo tsa setšweleitšwa) • Morago ga go bala (Araba dipotššo, bapetša, fapanya, lekola)

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melao ya tšhomisio ya polelo
5–6	<ul style="list-style-type: none"> Morago ga go bala (Araba dipotššo, bapetša, fapantsšha, lekola) 			
KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 4				
Setšweletšwa sa tirišano: (tše pedi tše kopana le se tee se se setetele: 10 meputso) E ngwalwe pele ga Moleko wa Phupu				
LB				
TG				
RDR				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeleletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go tlhagiša
	<p>Go theeleletša kwešišo ya go tlatša diforomo/ potšišonyakišišo</p> <ul style="list-style-type: none"> Itwaetše magato a go theeleletša Tše dinoutse Araba dipotšišo <p>Dibopego tša go fapana tša bomolomo ka ga tšomnišo ya potšišonyakišišo</p> <p>Kgetha severwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Abelana dikgopolole Go šielana le go theeleletša gabotse ka šedi Go tlatša dikgoba Šomniša diswayi tša poledišano go swarelelagokahlahaahlo 	<p>Bala setšweletšwa ka ga boholokwa bja potšišonyakišišo le mokgwa wa go e tlatša</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshedimošo ye e nyakegago Tšomnišo ya polelo Mosaeno <p>Go bala/ go bogela kwešišo</p> <ul style="list-style-type: none"> Go sekima Go sekena Go akaretša Ponokakanyo Go dira dithumo go ya le ka dinthha tše di filweggo Tilhalošo ya mantšu <p>Tshepetšo ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebiša setšweleletswa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša sengwalwa) Morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetsa, fapaniša, lekola) 	<p>Ditšweletšwa tša tirišano bijalo ka go tlatša potšišonyakišišo goba diforomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Late a ditaelo Efa tshedimošo ya maleba go ya le ka potšišo Šomniša polelo ya maleba <p>Tsepela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go breakanya Go ngwala sengwalakanywa Go boeletša Go hlokola Go phošolla le go hlagiša <p>Tihaldošo ya mantšu</p> <p>Mahalosetšaqoe, malatodi, tumotshwano</p> <p>Maswaodikga:</p> <p>Leswaopotsišo, tlhakagolo, thaladi Khutsotšatšo – tlhakapele, akronimi</p> <p>Tlottontšu yeo e angwago</p> <p>Pušeletšo ya popopolelo go tšwa go mongwalo wa bana</p>
LB			
TG			
RDR			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

	Beke	Go theeletša le go bolela	Go ibala le go bogela	Go ngwala le go tlhagiša	Dibopego le melao ya tšomiso ya polelo
9-10		Tlhahloba ya gare ga ngwaga (Lephhephe la 2) – Meputso 60 <ul style="list-style-type: none"> • Potšio 1: Sešweletšwa sa dingwalo/setšweletšwa sa go se ngwalwe (boithamelo) (20) • Potšio 2: Setšweletšwa sa go bonwa (10) • Potšio 3: Kakaretšo (10) • Potšio 4: Dibopego le melao ya tšomiso ya polelo (20) 		MOŠOMO WA 5: TEKAKWEŠIŠO LE TŠHOMIŠO YA POLELO	
		Go theeletša le go bolela <ul style="list-style-type: none"> • Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela • Mešongwana ya go bolela godimo • Mešongwana ya tekakwešišo • Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestara 	Go bala le go bogela <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go bala • Mešongwana ya go balela godimo • Mešongwana ya tekakwešišo • Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestara 	Go ngwala le go tlhagiša <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go ngwala • Ditemana • Dišweletšwa tša tirišano • Taodišo 	
				MEŠONGWANA YA KELO (Kelo ya go ithuta ya go tšwela pele)	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
		KREITI YA 7 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARETŠO YA YA MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO: KOTARA YA 2		MOŠOMO WA 5: TEKAKWEŠIŠO & TŠHOMIŠO YA POLELO	
		MOŠOMO WA 1: BOMOLOMO (Lephhephe la 1 la tlhahloba) – Meputso 20 Go theeletša kwešišo/polelo ya go itokišetšwa/se itokišetšwe	GO NGWALA: setšweletšwa sa tirišano (10)	Tlhahloba ya gare ga ngwaga (Lephhephe la 2) – Meputso 60 • Potšio 1: Setšweletšwa sa dingwalo/ setšweletšwa sa go se ngwalwe (boithamelo) (20)	
				• Potšio 2: Setšweletšwa sa go bonwa (10) • Potšio 3: Kakaretšo (10)	
				Potšio 4: Dibopego le melao ya tšomiso ya polelo (20)	

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go thheletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go tlhagiša	Dibopego le melaor ya tšhomiso ya polelo
	Go thheletša le go bolela mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela ka tiragatšo <ul style="list-style-type: none"> Tše karolomo dipoledišanong tše e sego tša semmušo ka tiragatšo Šomiša retšisetara ya maleba Šomiša polelo ya maleba Šwarelela dipoledišanong Araba dipotšišo 	Sengwalwa sa dingwalo: Go swana le tiragatšo ya bafsa/tiragatšo ya seyalemoya <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše boholokwa tša sengwalwa sa dingwalo: Go swana le moanegwa, baanegwa, thulaganyo, thulano, mokokollo, tilkologo, molaodisi, serewa Tsepamisa kgopolo go kwešišo (Maano a go bala) <ul style="list-style-type: none"> Dira dikgokagano Araba dipotšišo Go hiokomea le go hlakiša Akaretaša Go kopanya Lekola 	Dingwalwa tše telele bjalo ka: <p>Poledišano/ potšišo therišano</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinyakwva tša lhamego, setaele Morero wa batheeletši bao ba nepišišwego le seemo Kgetho ya mantšu Tšhomiso ya maleba ya polelo <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya Go ngwala sengwalwakanywa Go boleletša Go hlokola Go phošolla le Go hlagiša 	Matlafatšo ya dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo tše di akreditišwego dibekle tše di fetilego <p>Šoma ka lentšu:</p> <p>Mainaina, mahaodi a botee le a bontši:</p> <p>Tekatekanoo</p> <p>Šoma ka lentšu:</p> <p>Dithabe, polelo tebanyo le polelo tharedi</p> <p>Thhalošo ya lentšu:</p> <p>Modu wa lentšu</p> <p>Maswaodikga:</p> <p>Dikgorwana, ditsebjana, fegelwana, khutlo, lenalana, leswao la počšišo</p>
1-2	Pelel ga go theeletša begela barutwana ka magato a go theeletša Ka nako ya go theeletša – dipotšišo, lemoga, bapetša, tše dinoutše, hlaša Morago ga go bala <p>Barutwana ba botšitša dipotšišo, ba bolela ka seo seboledi se se boletšego ka bokopana</p> <p>Tše sephetho</p> <p>Bala ka go hlaboša (Tiragatšo)</p> <ul style="list-style-type: none"> Segalo, go tšweletša lentšu Pišo ya mantšu, dikafoko go kgomagna le mahlo Ela hilo ko maswaodikga Diriša polelo ya mmele ya maleba 		Diponagalo tše boholokwa tša sereto <ul style="list-style-type: none"> Sebopego sa ka gare sa sereto, dipopego tše polelo/seswantšho, mothalothetho, morethetho Sebopego sa ka gare sa sereto, mothalothetho, temathetho, mongwalelo tihalošo ya seswantšhetšo malkutto morero le molaetša <p>Tshepetšo ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go bala pele ga nako (Tsebiša Sengwalwa) Nakong ya go bala (diponagalo tša sengwalwa). Ka morago ga o bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantsha, hlahloba) 	
				LB
				TG
				RDR

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

Bekē	Go theeleša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go thagiša	Dibopego tša polelo le melawana ya tšhomiso
	<p>Mekgwanakgwana ya go theeleša le go bolela</p> <p>Go theeleša le go tšeа karolo kahlaahlong ya protšeke. Protšeke e tla ahlaahlwa le go hlahošwa ka phapošing</p> <p>Mekgwanakgwana ya go theeleša le go bolela</p> <p>Theeleša le go tšeа karolo dikahlaahlong tsa protšeke.</p> <p>Dipotšišo tša go hlahla/ahlahlang maike nišetšo a protšeke (E etelelwapele ke morutisi)</p> <p>3-4</p>	<p>Ditšweletšwa tša dingwalo terama/papadi</p> <p>Setšweletšwa sa dingwalo:</p> <p>Terama/papadi</p> <p>Diponagalo tše bohlokwa tša ditšweletšwa tša dingwalo bijalo ka moanegwa, tiragalo, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero</p> <p>Magato a go bala</p> <p>Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa)</p> <p>Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</p> <p>Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo)</p> <p>Balela tshedimošo o lebeletše dihlongo</p> <p>le dingwalo tše kgethilwego</p> <p>Kgetha tshedimošo ya maleba ya protšeke (Efa barutwana didirišwa tšeobla tlaqo di šomiša)/barutwana ba itiele le didirišwa tša bona)</p> <p>Mekgwanakgwana ya go bala:</p> <p>Go sekima le go sekena, setšweletšwa sa go bogelwa</p> <p>Go bala ka go tsenelela</p> <p>Go tšeа sephetho</p> <p>Tlahošo ya mantšu a maswa /dikafoko mekgwa:</p> <p>Ditaelo</p> <p>Hlahoša magato a fapafanego a protšeke</p> <p>Go botša le go araba dipotšišo</p>	<p>Šomiša dithalwa tša go fapanago beakanya nyakišio (Protšeke)</p> <p>Didirišwa di sepelanelane le protšeke Kgetha o be o hlame foreimi ya maleba yeo e sepelelanago le protšeke</p> <p>Šomiša magato a latelago:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha tshedimošo ya maleba • Ngwala ka mantšu a gago • Kgetha foreimi ya maleba ya mošomo wa protšeke yeo e tla dirvago <ul style="list-style-type: none"> • Soniša thutopolelo ya maleba • Sengwalo se sengwe le se sengwe se swanetše go sepelelana le tšhomiso ya polelo ya sona <p>Hlama foreimi yeo e nyakegago ya go ngwala mošomo wa protšeke</p>	<p>Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeobla diriwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Šoma ka lentšu:</p> <p>Mantsu a maswa le dikafoko tše fapanego tša setšweletšwa</p> <p>Polelo, mabaka, mehuta ya mafoko Mehuta ya ditemana, lentšu dikarolo tša polelo</p> <p>Thalošo ya lentšu</p> <p>Tlahošo le tlhalošo ya sekha, tlhalošo ye e ukangwago, tšhomiso ya polelo yeo e tseneletšego polelo ya sehlopha</p> <p>Maswaodikga le mopeleto</p> <p>Paterone ya mopeleto</p> <p>Tlotlontšu ye e nyakegago go ya ka sererwa Mošomophočollo wa thutapolelo gotšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
LB	156-159	159-167	167-168	168-174
TG	121-123	123-126	126-127	127-130
RDR		51-65		

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go tħagiša	Dibopego tħa polelo le melawana ya tħomiso
Beke 3-4	Go abelana dikgopolo le dikakanyo go dira kgetho	<p>Tħhalošo ye e u kantxwago Go balela kwešešo le mekgwanakgwana ya go bala ditsweletšwa tħa go bogelwa) Go sekima go hvetħa dikgopolokgolo Go sekena go hvetħa dikgopolotaletšo G dira dikakanyo Akanya tħhalošo ya mantu a sa tlwaiegago le diswantħo Go boelerša go gatejela kwešešo Khuetše ya kgetho goba ya tqogħeo go tħhalošo ya sešweletħwa Khuetše ya poleo ya dikha le tħomiso ya dipotħiso tħa go se nyake dikarab Seabe sa go tlišwa ke dithenki iħxa go bonwa ka mahlo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tħseletše le kgetho ya tħedim oħso ka dithalwa, goba mmepe wa monagħano • Setħse setħseletħsweng se kgetħilwego sa protżeke Beakanyha tħedim oħso yeo e tħa šomiswago go ngwala setħseletħwa 	<p>LB</p> <p>TG</p> <p>RDR</p>	

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go thagiša	Dibopego tša polelo le melawana ya tšomiso
	<p>Go ngwala – Protšeke ya dingwalo Kahaahlo (Morutisi o tla etelela pele dinyakšo tša protšeke</p> <ul style="list-style-type: none"> Magato • Morero • Mokgwa <p>Ditaelo le tše letetšwego</p>	<p>Go balela tshedimošo</p> <p>Tlaglišo ya protšeke go yá ka sengwalo se kgethiliwego Tlhagiša protšeke –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thamego le diponagalo tša maleba tša protšeke • Beakanya diteng (mmepe wa monagano) • Digopolokgolo le dikgopolotaleterša • Tlhamego ya ditemana Tatelano ya maleba ya ditemana go tšweletša kwano • Tšomiso ya makopanyi go tšweletša kwano • Tšomiso ya polelo <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setsweleteršwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setsweleteršwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotššo, bapetša, fapantšha, lekola karab) <p>Mekgwana kgwana ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekima le go sekena setšweleršwa sa go bonwa • Go tšeа sephetho • • Thalošo ya mantšu • Nthapono ya mongwadi • Nthha le dikgopolo • Thalošo ye e ukangwago 	<p>Tlaglišo ya protšeke go yá ka sengwalo se kgethiliwego Tlhagiša protšeke –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thamego le diponagalo tša maleba tša protšeke • Beakanya diteng (mmepe wa monagano) • Digopolokgolo le dikgopolotaleterša • Tlhamego ya ditemana Tatelano ya maleba ya ditemana go tšweletša kwano • Tšomiso ya makopanyi go tšweletša kwano • Tšomiso ya polelo <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwala kakanaywa • go boeleterša • go hlokola • Go phošolla le go hlagiša 	<p>Tiisetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeо dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Šoma ka lentšu: Mainagohe le mainaina, matlema</p> <p>Šoma ka lefoko: Mabaka, mafoko, diema le dika, mahlodi le mahathi</p> <p>Thalošo ya lentšu mahlao setšagotee, malatodi, homonimi</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: Paterone ya mopeleto, maswaodikga le dikhutsofatšo</p> <p>Tlotlontšu go dikamano</p> <p>Kgopamollo ya thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
5-6				
LB	116-125			
TG	109-117			
RDR				

KELO YA SEM MUŠO MOŠOMO 6: GO NGWALA PROTŠEKE

Legato 2: Go ngwala (Barutwana ba ngwala diprotšeke)
(30 meputso)

- Peakanyo/pele ga go ngwala protšeke
- Go ngwala sengwala kakanaywa
- Go boeleterša
- Go hlokola
- Go phošolla
- Go hlagiša

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go tlhagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	Maano a go Bolela le go Theeletša: Go lokišta barutwana go ngwala le go tšweletša tlhagišo ya bona ya bomolomo ya protšeke • Tšomiso ya polelo • Retšistara Segalo sa modumo • Polelo ya mmele • Matseno le phetho • Ithute dirubriki tša protšeke gomme o kwešše dimyakwa tša kelo • Lenaneo la go hlahloba le le nago le tšedimošo ka ga karabo ya dipotšišo, kgokagano magareng ga porojeke le mohutana wo o kgethilwego, go tšweletša tshedimošo ka tsela ye e kwagalago, ya mebalabala le ye e nago le mohola, tshedimošo ye e lekanego ye e šomišitšwego)	Sengwalwa sa dingwalo: Theto <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše boholkwa tša sereto Thulaganyo ya ka gare ya sereto, dipopego tše polelo/seswantšo, mothalotheto, morethetho Thulano ya ka ntle ya sereto, methalotheto, mongwalelo Tlhalošo ya seswantšetšo Maikutlo Sehlogo le molaetiša Sengwalwa sa dingwalo: Setšo/ tiragatšo/kanegelokopana/padi (setso polwa) 7–8	Setsweleša sa tirišano: Kakkaretšo/dinthha tša tlhagišo tša karolo ya molomo ya protšeke <ul style="list-style-type: none"> Dimyakwa tša sebopego, setaele Morero wa baamogedi ba tshedimošo g dikamano Kgetho ya mantšu, kgattelelo ya mantšu Ara ba dipotšišo Sebopego sa polelo, bottelele le mehntua Šoniša kgokagano go netefatša kamano Tsepansiša kgopolo go tšweletšeng tlhagišo ye e ngwadilwego yeo e kgokaganego le mohutana le hlogotaba ye e kgethilwego	Matlatfatsšo ya dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo tše di akreditšwego dibekle tše di fetilego Mošomo wa maemo a mantšu: Mahlaodi (seka) Mošomo wa maemo a polelo Temana, kgetho ya temana, temana ya go hlopha Moellelo wa lentšu: Lentšu le tee bakeng sa polelwana Maswaodikga le mopeleto: Dipaterone tše mopeleto: Tlotlontšu ka seemo Popopolelo ya go lokiša go tšwa go barutwana go ngwala
LB				
TG				
RDR				

KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 7 GO NGWALALA PROTŠEKE

- Tlhagišo ya bomolomo ya protšeke (20 meputo)

Thoma mošomo wa bomolomo ka Kotara ya 3 go netefatša gore barutwana ka moka ba elwa ka kotara ya 4

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go tħagħiṣa	Dibopego le melawana ya tħomiso ya polelo
	GO THEELETŠA LE GO BOLELA mekgwanakgwana Kgato ya 3: Tħagišo ya Molomo • Tħomiso ya polelo • Retħisietara • Segalo sa modumo • Polelo ya mmele • Matseno le pħetho • Iħθute dirubriki tħa protšeke Jommie o kwejše dinyakwa tħa kelo 9–10	Setšweletšwa sa dingwalu: Setšo/tiragħiżo/kaneġġelokpana/padi (setspolwa) (Go lokišetša tħalllobu ya dingwalu) Diponagħo tħse boholokwa tħa sengwalwa sa dingwalu: Go swana le: Moanegħwa, baanegħwa, thulagħanyo, thulano, bokamorago, tikologo, molaodiši, sererwa Latela tħepedišo ya go bala: Go bala pele ga nako (Tsebiña sengwalwa) Nakong ya go bala (Dikarolo tħa sengwalwa) Ka morago ga go bala (araba dipotxi, bapetša, fapanišha, lekola, hlahloba)	<ul style="list-style-type: none"> Ngwala taodišo kanegħelo/tħallōshi Dinyakwa tħa sebopego, setaele, nthha ya pono Morero wa batheeletşı bao ba nepišiżwego le seemo Kgetho ya mantu le dibopego tħa polelo Tsepamiša kgopolo go tshpedišo ya go ngwala Go beakanya Go ngwala dingwalwa Pużeletšo Go ħokola <p>Go bala diphošollo le go tħweletsha Ngwala taodišosengħwalo/tħallōso</p>	Boemo bja polelo: Sediri le lekgoka sediri, tumejetħano ya lediri la hlogo, temana ya kelo dipolelo tše bonolo, dipolelo, nako ye bonolo ya go feta, lebaka la bjale le bonolo Maswaodikgħa: Khutlu, feġelwana, dikgorwana Maemo a mantu: Maina a tharagħanego mǎsħala Maadingwa – Mahaodi: A go bapetša, a go feta Boemo bja polelo: Hlogo le lediri, Kwano ya lediri la hlogo, temana ya kelo dipolelo tše bonolo, dipolelo, nako ye bonolo ya go feta, lebaka la bjale le bonolo Moellelo wa l-entu: Mahħalosetšagħotee, malatodi, tħallōsothwee, tħallōso ya seka Maswaodikgħa: Maswaodikgħa a feletsego, feġelwana, dikgorowana
LB				
TG				
RDR				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
KELO YA SEM MUŠO MOŠOMO 8 BOPHETOLELO GO DINGWALO (30 MEPUTSO) Dikanegelokopana/Dingwalotšhaba (10 meputso)	Sereto (kgapeletšo) (10 meputso) Terama/Padi (10 meputso)		
MEŠONGWANA YA KELOKAGO (Kelo ya go ithuta e tšwela pele)			
Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela Mehlwaela ya go theeletša le go bolela ya go ngwala protšeke kotaraya 3	Mešongwana ya go bala le go bogela • Se lebale mošomo wa protšeke kotareng ya boraro Mešongwana ye meraro ya dingwalo tše kgethiwego mo semestareng	<ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya go ngwala le go hlagiša <ul style="list-style-type: none"> Magato a go ngwala Go ngwala protšeke Moleko wa kotara wa dingwalo 	<ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya dibopego le melao ya tšomiso ya polelo Mehlwaela ya mešongwana ya dibopego le melao ya tšomiso ya polelo
KREITI YA 7 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARETŠO MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO: KOTARA YA 3			
KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 6: GO NGWALA PROTŠEKE Dinyakšišo le go ngwala protšeke (20 + 30 = 50 meputso)	KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 7 GO NGWALA PROTŠEKE Thagišo ya bomolomo ya protšeke (20 meputso) Thoma mošomo wa bomolomo ka Kotara ya 3 go netefatša gore barutwana ka moka ba elwa ka kotara ya 4	<ul style="list-style-type: none"> KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 8 GO IPHETOLEA GODINGWALO (30 MEPUTSO) <ul style="list-style-type: none"> Theto (kgapeletšo) (10 meputso) Terama/Padi (10 meputso) Dikanegelokopana/dingwalotšhaba (10 meputso) 	<ul style="list-style-type: none"> KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 8 GO IPHETOLEA GODINGWALO (30 MEPUTSO) <ul style="list-style-type: none"> Theto (kgapeletšo) (10 meputso) Terama/Padi (10 meputso) Dikanegelokopana/dingwalotšhaba (10 meputso)

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<p>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</p> <p>Go theeletša kwešišo: Setšwelešwa sa ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlaloša magato a go theeletša • Ngwala dinoutse • Araba dipotšišo <p>Mekgwkhwana ya go theeletša le go bolela</p> <p>Bomolomo</p> <p>Tšwetšopele ya kelo ya Semmušo</p> <p>Mošomo wa 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tšomiso ya polelo • Retšistara • Segalo • Polelo ya mmele <p>Matseno le maſetšo</p>	<p>Go bala/go bogelela kwešišo (šomiša ditšwelešwa tša go ngwala le tša go bonwa mohl. bala mmepo wa go laetiša tlhalio)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima bakeng sa dikgopolole dikgolo • Go sekema bakeng sa dintilha tša thelko • Go dira dikakanyo • Go akanya tlhalošo ya mantšu le diswantšho tše o sa ditvaelago dikgopololetlətšo • Nithla le kgopolo • Dikakanyo le diphetho • Kgopolo ya gagwe ka nosi <p>Maano a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dira dikgokagano • Araba dipotšišo • Go hiokomea le go sekaseka • Akanya tlhalošo • Akareta • Kopanya • Lekola 	<p>Ditšwelešwa tša tirišano tše tele le tše kopano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinyakwa tša tlhamego le setaele Baamogedi ba tshedimošo bao ba lebišišwego, morero le clikamano Kgetho ya mantšu le dibopego tša polelo <p>Tsepelala go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boleletša • Go hiokola • Go phošolla le go hlagiša <p>Thhalošo ya mantšu:</p> <p>Mahiaolosetšagote, malatodi, tlhalošothwii, tlhalošo ya sekā, mahiaodi le mahlathi</p> <p>Maswaodikga: Khutlofegelwana, ditsebjana, khutlio, lenalana</p> <p>Magato a go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (tsebagatša setswelešwa) • Ka nako ya qo bala (diponagalo tša setswelešwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapanya, lekola karabo) <p>Theto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše bohlokwa tša sereto, Sebopego sa ka gare sa sereto, dikapolelo, moſito le morethetho 	<p>Matlafatišo ya dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo tše di akareditšwego dibeketše di fetilego</p> <p>Šoma ka lentšu:</p> <p>Mainatharagano, mahlaodi le mahlathi, tekatekanyo, mattema Šoma ka lefoko:</p> <p>Mafokonolo, mafokontsi, mafokofokwana, thabehlathi le thabehlhaodi</p>

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo
		<ul style="list-style-type: none">• Sebopego sa ka ntle sa sereto methalotheto, mongwalelo• Thhalošo ya sekwa• Moya wo o folkago• Morero le molaetša		
LB				
TG				
RDR				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo
Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela Dibopego tša go fapanā tša dikgokagano tša bomolomo Papadi ya go bapala karolo: Tshepetšo ya lopano • Pulo/matseno a mabotsē • tšhomiso ya lentšu, lebelo le segalo • Tšhomiso ya polelo • Polelo ya mmele ya maleba • Phetho e botse	Bala setšweletšwa ka moltgwa wa maleba wa go ngwala tsebišo/ lenaneothero le metsotso • Tšhomiso ya Polelo • Sebopego • Go phethagatša dikarolo tša mošomo	Ditšweletšwa tša tirišano tše telele, mohlala, Tsebišo/ Lenaneothero le metsotso • Lemoga baamogedi bao tshedimošo e lebišišwego go bona le morero wa go ngwala • Tsea sephetho ka ga setaelé, ntliha tebelo le tlhamego ya go ngwala polelo Latela magato a go bala: • Latela magato a go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapanšha, tsea sephetho)	Tsepelela go magato a go ngwala • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boeletša • Go hiokola Maano a go bala • Dira dlkgokagano • Araba dipotšišo • Go hiokomea le go sekaseka • Akanya tlhalošo • Akaretša • Kcpanya • Lekola	Matlafatšo ya dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo tše di akreditišwego dibekē tše di fetilego Šoma ka mantšu: Mašala: A mimoledi le mmoledišwa, mašalašupi, mašalathuo Šoma ka mafoko: Lebaka la bjale (Lebjale), lebaka leo le fetilego (Lefetile), polelotebanyi le polelotharedi, polelotirishi le polelotirisha Tthaloso ya mantšu: Meselana ya madiri (matšo) Maswaodikga: Lenalana, thhakakgolo, fegelwana, khutlo, kgorwana Tlotlontšu: Kgopamollo ya thutapolelo go tšwa mešomong ya barutwana

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo
		<ul style="list-style-type: none">Go sekena dikgopolotlaelešoGo dira dikakanyoTšeа diphetho tša mantšu a o sa tsebebeglo le diswantšhoKgopololo ya gagoo		
LB	239-242	243-246	246-247	247-254
TG	169-170	171-173	173	174-175
RD				

KELO YA SEM MUŠO YA 7

BOMOLOMO: (20 meputso)

Bomolomo bija porotšeke (*Mošomo wo o thoma kotareng ya 3 wa rekhotiwa kotareng ya 4*)

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo
	Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela Tekakwesišo ya go theeletša (setšweletšwa sa go ngwala/wa/ditaba tša thlebišene) <ul style="list-style-type: none"> • Hlaloša magato a go theeletša • Tšea dinoutse • Ngwala dilaraboo Dibopego tša go fapania tša dikgokagano tša bomolomo Ahlahla tšhomiso ya emeile / phoustara/ditseno tša pukutšatši / maphephetsebiši <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go beakanya, go nyakisiša, go rulaganya le go hlagiša • Akareša pego ka bomolomo) Go balela godimo <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša segalo le lebelo la maleba • Latela maswaodikga • Polelo ya mmele ya maleba 	Bala setšweletšwa sa go ba le pukutšatši/emeile/maphephetsebiši <ul style="list-style-type: none"> • Tihamego • Tšhomiso ya polelo • Baamogedi ba tshedimošo bao ba lebištswego go bona Maano a go bala <ul style="list-style-type: none"> • Dira dikgokagano • Araba dipotšiso • Go hlokomela le go sekaseka • Akanya tlhalošo • Akareša Kopanya Lekola Magato a go bala: <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšiso, bapetša, fapania, lekola karabo) 	Setšweletšwa sa tirišano se se telele goba se sekopana mohi. emeile, phoustara/ditseno tša pukutšatši / maphephetsebiši <ul style="list-style-type: none"> • Dinyakwa tša tihamego, setaele, nthla tebelelo • Makemištešo ka ga baamogedi ba tshedimošo bao ba lebištswego morero le dikamano • Kgetho ya mantšu, tlhalošo ya go bonagala • Sebopego sa lefoko, bottelele le mohuta Tšweletšwa se tee sa ditšweletšwa tše di tšweleditšwego ka godimo <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanwa • Go boeletša • Go hloloka • Go phošolla le go hlagiša Go balela kwešišo: <ul style="list-style-type: none"> • Go ngwala kakaretšo 	Matlafatšo ya dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo tše di akredititšwego dibeketše di fetilego Šoma ka mantšu: Mäšala-mäšalapotsišo, mašupi, mainatharakano, mainakgoboko, madiri ao a bontšago kwano le sediri Mahlaodi: Papetšo, tekatekanyo ya mahlaodi le mahlathi Dihlogo, meselana le medu potšišo le mašupi, kwano ya sediri le lediri, ditamente tše di khutsafaditšwego, potšišo tša go ba le karabo ka botšona (potšišoretoriki) Thalošo ya mantšu: Malatodi, thalošothwii, thalcošo ya sekay, ya go tšwa go ditsepolywa/ditšweletšwa Maswaodikga: Ditsebjana, leswaoptšišo, fegelwana, leswaotlābegoo, fonte
5-6				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo
LB	255-258	258-261	262-263	263-265
TG	176-178	178-180	180	181
RD	3			

KELO YA SEMMUŠO 9: GO NGWALA

SETŠWELETŠWA SA TIRIŠANO: (Tše pedi tše kopana goba se se tee se se telele: (10 meputso) – E ngwalwe pele ga molekwanwa.

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomīšo ya polelo
7-8	<ul style="list-style-type: none"> • Go boeletša le go itokišetša tlhahlobo • Go bolela: <ul style="list-style-type: none"> • Polelo ya go itokišetšwa/ Potšišotherišano/ditherišano • Go bala ga go itokišetšwa • Go bala ga go se itokišetšwe • Go theeletša <ul style="list-style-type: none"> • Go theeletša kwešišo 	<ul style="list-style-type: none"> • Go boeletša le go itokišetša tlhahlobo • Go bala <ul style="list-style-type: none"> • Go bala ga go itokišetšwa Tekakwešišo ya go balwa • Kakaretšo • Dingwalo: <ul style="list-style-type: none"> • Padí/kanegelokopana/ dingwalotšhaba • Papadi/go ithuta tiragatšo • Direto 	<ul style="list-style-type: none"> • Go boeletša le go itokišetša tlhahlobo • Go ngwala: <ul style="list-style-type: none"> • Setšweletšwa sa tirišano Taodišo 	<p>Šoma ka mantšu: Mašala, dikutu</p> <p>Šoma ka mafoko: Mafokonolo, mafokofokwana le mafokontši, ditatamente, kwano ya sediri le lediri, mehuta ya dipotšišo, kganetšo</p> <p>Tthaloošo ya mantšu: Mahhalošetšagotee, malatodi, tthaloošothwii, thaloošo ya seká</p> <p>Maswaodikga: Khutlo, fegelwana, kgorwana, lenalana</p>
LB	265-266	266-268	269	269-270
TG	183	183-184	185	185
9-10	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 10 – MOLEKO GO IPHETOELA GO DINGWALO (60 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo ya 1: Setšweletšwa sa go ngwala / ngwala (20 meputso) • Potšišo ya 2: Setšweletšwa sa go bogela (10 meputso) • Potšišo ya 3: Kakaretšo (10 meputso) • Potšišo ya 4: Dibopego le melawana ya tšhomīšo ya polelo (20 meputso) 			


SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

© Shuter & Shooter Publishers



MEŠONGWANA YA KELO YA SEMMUŠO (KELO YA GO ITHUTA E TŠWELA PELE)			
<p>Go theeletša le go bolela</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela Mešongwana ya go theeletša le go bolela 	<p>Go bala le go bogela</p> <ul style="list-style-type: none"> Magato a go bala Mešongwana ya go balela godimo Mešongwana ya tekakwesišo <p>Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestara</p>	<p>Go ngwala le go hiagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Magato a go ngwala Ditemana Ditšweletšwa tša trišano Taodišo <p>Go ngwala ga boithamelo</p>	<p>Dibopego le melawana ya tšhomiošo ya polelo</p> <p>Mehuta ya dibopego le melawana ya tšhomiošo ya polelo</p>
KREITI YA 7 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARETŠO YA MEŠOMO YA SEMMUŠO: KOTARA YA 4			
<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 7 – Porotske ya sengwalwa sa boithamelo – Legato la 1: Nyakišo (Barutwana ba nyakiša protšek) – Meputso 20</p>	<p>Mošomo wa kelo ya semmušo wa 9: Lephphe la 3 – Go ngwala: ditšweletšwa (10 meputso)</p> <p>(Barutisi ba ka thoma go fa barutwana mošomo wa kelo wa go ngwala ka beke ya 5 ya leboo le, go netefatša gore barutwana ka moka ba be ba etišve pele ga ge kotara ye e fela.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potšio ya 1: Setšweletšwa sa go ngwalwa / ngwalwe (20 meputso) Potšio ya 2: Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) Potšio ya 3: Kakaretšo (10 meputso) <p>Potšio ya 4: Dibopego le melawana ya tšhomiošo ya polelo (20 meputso)</p>	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 10</p> <p>MOLEKO</p> <p>GO IPHETOLELA GO DINGWALO (60 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potšio ya 1: Setšweletšwa sa go ngwalwa / ngwalwe (20 meputso) Potšio ya 2: Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) Potšio ya 3: Kakaretšo (10 meputso) <p>DIKELO TŠA SEMMUŠO</p>	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 10</p> <p>MOLEKO</p> <p>GO IPHETOLELA GO DINGWALO (60 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potšio ya 1: Setšweletšwa sa go ngwalwa / ngwalwe (20 meputso) Potšio ya 2: Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) Potšio ya 3: Kakaretšo (10 meputso) <p>DIKELO TŠA SEMMUŠO</p> <p>GARE GA NGWAGA</p> <p>KELO YA GO THEWA SEKOLONG (KTS)</p> <p>Dikele tša semmušo tše 7</p> <p>1 Bomolomo (Go balela godimo go selaganya semesetara 1)</p> <p>3 Mešomo ya go ngwala</p> <p>1 Boiphetolelo go sengwalwa 1 Moleko wa gare ga ngwaga 1 molekwana wa dingwalo</p>
<p>MATLAKALA A DITLIAHLOBO TŠA GARE GA NGWAGA</p> <p>MATLAKALA A DITLIAHLOBO TŠA MAFELELO A NGWAGA</p> <p>BOMOLOMO</p> <p>Letlakala la 1: Thagišo ya bomolomo bja protšek (Semesetara 2)</p>			

Mphato wa 8

SEPEDI LELEME LA GAE



8



SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<p>Hlama mešomo ya go lekola tsebo yeo morutwana a šetšego a na le yona sekolong le e ngwadiše matšaři a mararo a mathomo a kotara ya pele beke ya pele. Tshedimošo e lotwe gore bokgoni bija barutwana le tlhaelelo di lemogwe. Tshedimošo ye e tla šomiswa go laela mešomo ya go ruta le go itutha.</p> <p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Setšweletšwa sa go bogewa/sa mahlikorentši a medija</p> <p>Go balela godimo athikele ya kuranta/protšhara</p> <p>Rulaganya tschedimošo gore e kwestišege</p> <p>Lemoga tlotiontšu ya maleba le arabba dipotššo</p> <p>Beakanya matseno le mafelolo ka bokgwari</p> <p>Kahlaahlo ya protšhara ka phaposišng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tša setšweletšwa • Melao la sebopego sa setšweletšwa (tlhamego ya protšhara) • Setaele • Retšistara <p>1-2</p>	<p>Go bala a protšhara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše boholokwa tša setšweletšwa: sebopego, baamogedi ba nepištšwego, peakanyo, tšnomišo ya polelo, malkemišetšo (tokomane ya pampiri ya tschedimošo – e ka puthwa goba ya ba ka mohuta wa letlakala, e swara kakarečšo ya tschedimošo ya go kwalakwatsa) <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotššo, bapetša, fapantšha, lekola karaboo) <p>Mekgwanakgwana ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše boholokwa tša setšweletšwa • Melao la sebopego sa setšweletšwa (tlhamego ya protšhara) • Setaele • Retšistara <p>1-2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ngwala/thala setšweletšwa sa tirišano phorošhara • Makemišetšo, baamogedi ba nepištšwego le sebopego • Melawana ya ditemana Makopanyi a go tliša tshwaragano Šomiswa mehuta ya go fapania ya matšo, • Bottelele le tlhamego • Setaele sa semmušo Ngwala/ hlamia protšhara yeo e theilwego godimo ga ditšweletšwa tša go bogelwa • Tsepelela go magato a go ngwala • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boleletša • Go hlokolka • Go phošolla le go hlagiša <p>Theeto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše boholokwa tša sereto • Sebopego sa ka gare sa sereto, dikapolelo/tshwantšhokgopololo, morumokwano le mošito, • Sebopego sa ka ntla sa sereto, methalothetho, ditemathetho, mongwalelo • Tlhalošo ya seka • Moya wo o fokago • Morero le molaerša 	<p>Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tše dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Šoma ka lentšu: Mahlathi a felo le tekatekano</p> <p>Soma ka lefoko: Kwano ya sediri le lediri/dikafoko le dithabe, sebopego sa lefoko, diripa tša polelo</p> <p>Šoma ka lentšu: Mahlalošagotee, malatodi/maganetši, tlhalošothwi, tlhalošo ya seka</p> <p>Maswaadikga: Khutlo, fegelwana, leswao la potšišo, ditsebjana, leswao la tlabego</p> <p>Tlotiontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
LB	1-5	5-9	9-11	12-16
TG	2-4	4-5	6-7	7-9

KELO YA SEM MUŠO YA MOŠOMO 1 BOMOLOMO

• Go Balela Godimo (20 meputso)

Thoma ka mošongwana wo mo Kotareng ya 1 gommee o feleletše Kotareng ya 2 ge o tla be o rekhorta meputso.

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dipopegopuo le melawana ya tshomišo ya polelo
3-4	<p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Theeletša/bogela ahlaahla setšweletšwa sa go bogelwa, go theeletšwa le go bogelwa/ setšweletšwa sa mahlakorentsi (Mohl.)</p> <p>bideo/gatšišišwego) yeo e laetšago gore akhaonte ya emeile e dirwa bjang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsošošo tsebo ya pele Akanya malkemisetšo a setšweletšwa Tsoma tlhalošo Kwešiša setšweletšwa Tše dinoutse Kwešiša molaetša Segalo le retšistara Baamogedi ba ba nepišišwego <p>Tekakwesišo ya go theeletšwa (modumo fela)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekhota dlikgopolokolo le dlikgopolotaleletšo ka go ngwala dinoutse, lenaneotekolo, clikakaretšo, go pharaforeisa le go anega gape Hlmaleswa diširo: Dumelelanang ka ga lehlakore/tlhalošo yeo e bonwego 	<p>Mekgwanakgwanaya go bala ditšweletšwa tša go bala le go bogelwa. Mohl. emeile</p> <ul style="list-style-type: none"> Go sekima le go sekena Mekgwanakgwanaya go bala yeo e tsenelešsegoo Morero le baamogedi ba tshedimošo Seabe sa go šomisa mehuta ya fonte le bogolo, dilihgo le tlhalošo LE <p>Setšweletšwa sa sengwalo:</p> <p>Dingwvalotšhaba Diponagalo tša setšweletšwa sa dingwalo go swana le baanegwā, tshwantšho ya baanegwa, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero</p> <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšwelešwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšwelešwa) <p>Tekakwesišo ya go theeletšwa (modumo fela)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekhota dlikgopolokolo le dlikgopolotaleletšo ka go ngwala dinoutse, lenaneotekolo, clikakaretšo, go pharaforeisa le go anega gape Hlmaleswa diširo: Dumelelanang ka ga lehlakore/tlhalošo yeo e bonwego 	<p>Setšweletšwa sa tirišano Ngwala emeile</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinyakwa tša tlhamego, setaele nthlatebelelo Morero le baamogedi ba tshedimošo ya setšweletšwa Diponagalo tša setšweletšwa tshomiso ya polelo le kgetho ya manšu (temogo ya tshomiso ya polelo ka tsinkelo) Matseno le mafetšo (Temogo ye e tsenelešsegoo ya tshomiso ya polelo) Matseno le mafetšo <p>Setšweletšwa sa sengwalo:</p> <p>Dingwvalotšhaba Diponagalo tša setšweletšwa sa dingwalo go swana le baanegwā, tshwantšho ya baanegwa, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero</p> <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšwelešwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšwelešwa) <p>Tsepela go magato a go ngwala maikutlo</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakaryā Go ngwala sengwalwakakanywa Go boeletša Go hlokola <p>Go phošolla le go hlagiša</p>	<p>Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeō dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Šoma ka lentšu: Mainagokwa, maina a legoro la go, dilihmesetšo, nyenyeftšo madiru, makgokedi/mabopi, mahlaodi, papetšo, tekanyetšo</p> <p>Šoma ka lefoko: Dikafoko tša madiri, dithabe tša madiri, hlogofoko, dikafoko tša maina, maina, dithabe tša mahlaodi, dithabe tša mahlathi, makopanyi, polelo ya maikutlo le ya go jabetsa</p> <p>Tlhalošo ya lentšu: Mahlalošagotee, malatodi/maganetši, tlhaloštši, tlhalošo ya sekka</p> <p>Maswaodikga: Leswao la potšišo, leswao la tlabego, fegiwana, khutio, khutsofatsšo</p> <p>Tlotlontšu go ya ka kamano Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
LB	17-21	22-27	27	28-41
TG	11-13	13-14	15	15-20
RDR				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeleletsā le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<p>Mekgwanakgwana ya go theeleletsā le go bolela: Kahlaahlo ya sehlapha (morutši o etelela pele), kgetha kgopoloo tša maleba, tatelano ya dikgopolokgolo ka ga Padi</p> <p>Tekakwesišo ya go theeleletsā go itokisetša: Go ngwala kakaretšo</p> <ul style="list-style-type: none"> Go rekhotia dikgopolokgolo le dikgopolotlaletšo ka go ngwala clinoute Go abelana dikgopoloo le maitemogelo le go laetša kwešešo ya dikgopo Lemoga dithekniki tša polelo ya go šušumetsā le go jabetsā/halefetsā Araba dipotšišo <p>5-6</p>	<p>Setšweleletsā wa sa go ngwala wa bjalo ka padi ya bafsa</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tša setšweleletsā wa sengwalo go swana le moanegwa, tshwantšho ya baanegwa, thulaganyo, thulano, tikologo le nako, moanegi, kgwekgwe/morero <p>Mekgwanakgwana ya go bala</p> <p>Pele ga go bala (tsebagatša setšweletswa)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyakisiša diponagalo tša sengwalo bjalo ka thaettele, dihlogo, dithalwa, bogolo bja dithalaka, mohuta wa dithalaka Nyakisiša dikarolo tša puku bjalo ka lettakala la ka ntle la puku, lettakala la thaettele, dieng, dikgaolo, thhalošontšu <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšweleletswa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletswa) Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapants̄ha, lekola) Karabo <p>Barutwana ba rutwa mabokgoni a motheo a go ngwala kakaretšo</p>	<p>Ngwala taodišo: Kanegelo/kgadimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetho ya mantšu Lentšu la mong le setaele Tihalošo ye e hlapilego Segalo Dikgopolokgolo le <p>Dikgopolotlaletšo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mmepē wa monagano wa go rulaganya dikgopoloo tša go nyalelana Hlagiša taodišo go lekolova <p>Tsepela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya Go ngwala sengwalwakakanwywa Go boeletša Go hiokola Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala taodišo o latela magato a go ngwala</p> <p>Go ngwala kakaretšo – barutwana ba akaretša ye nngwe ya dikgaolo go tšwa go padi</p>	<p>Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeō dirilwego dibekeng</p> <p>Šoma ka mantšu:</p> <p>Lehlathi felo le tekatekanyo Mašala Mohl.: Mašalašala bj:bj leamanyi, mabopi le marui: Sediri le tiro, kwano ya sediri le le lediri thabekutu, thabenyanana</p> <p>Šoma ka tlhalošo ya mantšu mahlalo seisa gotee, malatodi, tlhalošo thwii, tlhalošo ya sekā, maswaodikga: Khutlio, fegelwana, leswaopotsišo, leswaotlabego</p> <p>Tlotlontšu go ya ka kamano Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
LB	42-44	44-47	47-49	49-50
TG	22-23	23-25	26-27	27-28
RD	65			

KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 2: GO NGWALA

Taodišo: (E dirwe mo Kotareng) Kanegelo goba Kgadimo (30 meputsu)

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomisišo ya polelo
	<p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Bomolomo: athikele ya kuranta/pego ya nyakišišo / borulaganyi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dira nyakišišo ka hlogo • Breakanya dišomišwa ka kgohlagano le go di thekga ka mehlala • Lemoga le go kgetha tlontontšu ya maleba, polelo le melawana • Rulaganya matseno le mafetšo <p>Tekakwesišo ya go theeletšwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go rekhorta dikgopolokgolo le dikgopolotaleletšo ka go ngwala dinoutse • Go abelana dikgopolole maitemogelo le go laetša kwešišo ya dikgopolole • Lemoga dithhekniki tša polelo ya go sušumetsa le go Jabetsa/hialefetsa • Araba dipotšišo 	<p>Go balela/bogelela tshedimošo (šomiša dišweletšwa bjalo ka athikele ya kuranta, pego ya nyakišišo/borulaganyi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše boholokwa • Tihamego • Tšomisišo ya polelo <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tše setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola Karabo <p>Mekgwanakgwana ya go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima le go sekena • Go bala go go tseneleletšego • Go dira Kakaretšo • Malkemišeršo le baamogedi • Go hwetša tlhalošo le mafetšo Lemoga polelo ya go jabetsa • Khuetšo ya kgetho le tlogelo go tlhalošo ya setšweletšwa • Ka fao polelo le diswanisho di bontšhago le go bopa meetlo le maitshwario <p>Ngwala moleko wa tekakwesišo</p>	<p>Ditšweletšwa tša tirišano tše ditelele mohl. athikele ya kuranta/ athikele ya makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego se se nepagetšego • Makemišeršo • Dikgopolokgolo le dikgopolotaleletšo • Tatelelano ya mafoko a go kwešišega • Go šomiša makopanyi go netefatša tshwaragano • Šoniša mehuta ya go fapafapanaya mafoko, botelele le sebopego • Tsepelela go magato a go ngwala • Beakanya • Sengwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le go hlagiša Ngwala pego ya nyakišišo/ borulaganyi <p>Mekgwanakgwana ya go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima le go sekena • Go bala go go tseneleletšego • Go dira Kakaretšo • Malkemišeršo le baamogedi • Go hwetša tlhalošo le mafetšo Lemoga polelo ya go jabetsa • Khuetšo ya kgetho le tlogelo go tlhalošo ya setšweletšwa • Ka fao polelo le diswanisho di bontšhago le go bopa meetlo le maitshwario <p>Ngwala moleko wa tekakwesišo</p>	<p>Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tše dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Šoma ka lentsu: Maekiši/malahelwa a lebjale le lefetile, mahlaođi, mahlathi, go tsea lehlakore polelo yeo e beago batho goba ditokelo tša batho kotsing, tumelo ya gore selo goba motho o na le diponagalo/dimeļo tše itšeng ka ge batho ba re bjalo, e sego ka lebaka la gore o na le seo o se tsebago ka gasona/yema</p> <p>Tħaloso ya mantšu: Diema, dikamano, tlhalošo ya lentšu ka lentšu, polelo ya seka le ye pepeneneng</p> <p>Maswaadikga: Khutlo, fegelwana, leswao la potšišo, ditsebiana, leswao la tlabego, lenalana</p> <p>Tlotontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophosollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba sengwadilego</p>
7-8				<p>LB 51-55</p> <p>TG 30-32</p> <p>RDR</p>
			<p>55-58</p> <p>32-34</p>	<p>58</p> <p>34-35</p>
				<p>59-60</p> <p>35-37</p>

KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 3: BOIPHETOLELO GO DINGWALO (60)

- Setšweletšwa sa Dingwalo/ Setšweletšwa sa Dingwala) – 20 meputso
- Setšweletšwa sa Seswantšho) – 10 meputso
- Kakaretšo (10 meputso)
- (Dibopego le Melao ya Tšomisišo ya Polelo – (20 meputso)

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeleša le go boleta	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<p>Mekgwanakwana ya go theeleša le go boleta: Theeleša polelo ya go itokisetšwa moprésidente wa pele/ motho yo a nago le khuetšo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ahlaahla diponagalo tša polelo ya go itokisetšwa Lemoga le go hlaša tšomiso ya polelo Kahlahlo ya nonwane Boeleša dikarolo tša kanegelo Go abelana dikgopololo, dikakanyo le dintlha le sehiopha Hlama le go tšwetsa dipoledišano bele Poledišano ya go šielana. Šireleša maemo a gago. Rerišana Tlatša dikgoba o hloholletše moanegi Abelana dikgopololo le maitemogelo o laetše kwešišo ya mareo <p>9-10</p>	<p>Go Bala/Bogela setšwelešwa sa seswantšho gore o kwešiše Mohl: polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Laetiša o ahlaahle diponagalo Sekaseka tšomiso ya polelo Laetiša o ahlaahle polelo ya malkutlo Sekaseka matseno le mafetšo Tšea dipheto tša thalaošo le mafetšo Lemoga polelo ya go jabetša Khuetšo ya kgetho le tlogelo go thalaošo setšwelešwa Tšea dipheto tša thalaošo le mafetšo Khuetšo ya kgetho le tlogelo go thalaošo ya setšwelešwa Ka fao polelo le diswantšho di bontšhago le go bopa meetlo le maitshwaro Melawana ya ditemanā Šoniša makopanyi go tlša kwano Šoniša mehuta ya go fapanā ya matofoko, botellele le tlhamengō Setaele sa semmušo Khuetšo ya kgetho le tlogelo go thalaošo ya setšwelešwa Ka fao polelo le diswantšho di bontšhago le go bopa meetlo le maitshwaro <p>Setšwelešwa: Dingwalo go swana le Dingwalošhaba</p> <ul style="list-style-type: none"> Thulaganyo, thulaganyotlaletšo kalotaba, phlekgogo, thulano, sehloa, tharollo ya bothata, tebelelopele le kgadimanthaago Thulano Baanegwa Tshwantšho ya baanegwa Mohola wa moanegi Melaetša le merero Bokamorago, tikologo le tswalano ya baanegwa le morero Moya wo o folkago, kggeophetogi/ mafetšo Phego le tlabego 	<p>Ngwala polelo ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> Phetogo ya tlhalošo le mafetšo Šoniša polelo ya go jabetša Khuetšo ya kgetho le tlogelo go thalaošo setšwelešwa Ka fao polelo le diswantšho di bontšhago le go bopa meetlo le maitshwaro Melawana ya ditemanā Šoniša makopanyi go tlša kwano Šoniša mehuta ya go fapanā ya matofoko, botellele le tlhamengō Setaele sa semmušo Khuetšo ya kgetho le tlogelo go thalaošo ya setšwelešwa Ka fao polelo le diswantšho di bontšhago le go bopa meetlo le maitshwaro <p>Šoma ka magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya Go ngwala serengwalwakakanywa Go boeletša Go hlokola Go phošolla le go hlagiša Ngwala polelo ya gago 	<p>Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tše dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Šoma ka lentšu: Mainagokwa, maina a legoro la go, dihlomesetšo, nyenyefatšo, madir, makgokedi/ mabopi</p> <p>Mahaodi, papetšo, tekatekano Šoma ka lefoko: Dikafoko tša madiri, dithabe tša madiri, hilogofoko, dikafoko tša maina, maina, dithabe tša mahlaodi, dithabe tša mahlathi, makopanyi, polelo ya maikutlo le ya go jabetša</p> <p>Šoma ka lentšu: Mahlalošagotee, malatodji, dikamano, polelothwi le ya sekā</p> <p>Maswaodikga</p> <p>Leswao la potšišo, leswao la tlabego, fegelwana, khutto, khutsofatšo</p> <p>Tlotionišu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo
		<p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantsšha, lekola karabo) Mekgwanakgwana ya go bala: <ul style="list-style-type: none"> Go sekima lego sekena Go bala go go tseneleletšego Maikešišetšo le baamogedi Go hwetša thalošo le mafetišo Lemoga polelo ya go jabetša 		
LB	62-64	64-68	68	69
TG	39-40	40-43	43-44	45
MEŠONGWANA YA KELOKAGO (Kelo ya go ithuta e tšwela pele)				
Go theeletša le go bolela	Mešongwana ya go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša mešongwana	Dibopego le melao ya tšhomiso ya polelo	Dibopego le melao ya tšhomiso ya polelo
<ul style="list-style-type: none"> Go balela godimo Kahlaahlo ya Kreiti Go theeletša Tekakwesišo Kahlaahlo ya sehlopa Dinyakišišo 	<ul style="list-style-type: none"> Magato a go bala Mešongwana ya go balela godimo Mešongwana ya go balela kwešišo Mešongwana ya dingwaloye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestere 	<ul style="list-style-type: none"> Magato a go ngwala Temanafatšo Setšweletšwa sa trišano Taodišo 	<ul style="list-style-type: none"> Mehuta ya dibopego le melao ya tšhomiso ya polelo 	<ul style="list-style-type: none"> Setšweletšwa sa Dingwalo/ Setšweletšwa sa Dingwalwa – (20 meputso) Setšweletšwa sa Seswantšho – (10 meputso) Kakaretšo (10 meputso)
KREITI YA 8 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARETŠO YA KELO SEMMUŠO MOŠOMO: KOTARA YA 1				
KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 1 BOMOLOMO	MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 2 GO NGWALA	<ul style="list-style-type: none"> Taodišo: (30 meputso) Kanegelo/kgadimo (E ngwalwe mo kotareng ya 1) 	<ul style="list-style-type: none"> KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 3 (60 MEPUTSO) 	<ul style="list-style-type: none"> BOIPHETOLEO GO DINGWALO: <ul style="list-style-type: none"> Setšweletšwa sa Dingwalwa/ Setšweletšwa sa Dingwalwa – (20 meputso) Setšweletšwa sa Seswantšho – (10 meputso) Kakaretšo (10 meputso)
<ul style="list-style-type: none"> Go balela godimo (20 meputso) 				
Thoma mošomo wo ka kotara ya 1 o phethwe ka kotara ya 2 ge meputso e rekhotwa				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go boleta	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	Mekgwanakwana ya go theeeletša le go boleta Tekakwešišo ya go theeeletšwa • Go theeletša magato • Go ngwala bolphetoleo Theeletša /bogela setsopolwa go tšwa go padi • Ruta diponagalo le melawana Kgetha setaele, retšistara le totlontšu • Ba šielane • Šomiša thelniki ya go jabetša	Setšweletšwa sa go ngwala wa bjalo ka padí • Diponagalo tše boholokwa tša setšweletšwa sa sengwalo go swana le moanegwa, tswantšho ya baanegwa, thulaganyo, thulano, tikologo le nako, moanegi, kgwekgwe/morero Magato a go bala • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšiso, bapeša, fapantsšha, lekola karabo • Morero le molaetša Melgwanakgwana ya go bala tekakwešiso • Morero le baamogedi ba tshedimošo • Go tšeа sephetho • Go fa nthapono ya mong Go fa phapano magareng ga dinthla le dikgopolo • Thalosothwi le thalosho ye e ulangwego Ngwala kakaretšo ka kgaoło ye tee ye e badilwego	Taodišothhaloši ye e theilwego go padi • Tihamego ya maleba le diponagalo Beakanya diteng (mmepe wa monagano) Dikgopolokgolo le dikgopolotlaletšo Melawana ya ditemana Tšwetšopele ye e kwešišegago ya ditemana go kgonthišia tlenagano Makopanyi a go tiša tshwaragano Melawana ya polelo Tsepelela go magato a go ngwala • Beakanya Sengwalwakakanywa go boeleša • go hlokola Go phošolla le go hlagiša Ngwala taodisothhaloši	Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeо dirilwego dibekeng Šoma ka lentsu: Mahlathi Mahlaodi, tekatekano, mainagohle le mainaina Mašala: Mašalaina, mašalašupi, mašalaohle, lešalathuo, makopanyi, maamanyi Šoma ka mafoko: Tatelano ye e nepagetšego ya mantšu Dipotšo, pebofatšo, sebopego sa letoko, moyo wo o fokago, lentšu, mafoko a go tlaleletša, hilogočoko, setatamente, mabaka, mafoko le mafokofkwana Thalosho ya lentšu: Thalosho ya sekha, thalosothwili, thalosho go ya ka maemo, polesemi, mahlaosetšagotee, malatodi Maswaodikga le mopeleto: Dikhutsofatišo, leswao la potšišo, Tlabego, khutio, fegelwana
1-2			78-81	82
	LB	75-78		83-85
	TG	52-55	55-57	58-60
				RDR

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
3-4	<p>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</p> <p>Poledišano yeo e theilwego godimo ga tiragalo ye itšeego ya leago</p> <ul style="list-style-type: none"> Theeletša polelo Tšeа dinoushe Polelo le maatla Segalo Moya wo o fokago Matseno le mafetšo Araba dipotšio <p>Poledišano:</p> <ul style="list-style-type: none"> Laetša mediro Ithute setšweletšwa sa melawana Baboledi ba šielena Hlaloša tebellelo le go fihlelela kwano Šomiša polelo, setaele le retšistara tšeо di amogelegago Hlagiša 	<p>Setšweletšwa sa sengwalo bjalo ka rekhoto ya thelebišene/radio/foromo ya papadikekiko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše boholokwa tša setšweletšwa Tšomiso ya polelo Tihamego Batšeakarolo Magato a go bala Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) Ka morago ga go bala (araba dipotšio, bapeiša, fapanšha, lekola karabo) <p>Thetho</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše boholokwa tša sereto Sebopego sa ka gare sa sereto, dikapolelo/tshwantšhokgopoloo, mošito, morumokwano Sebopego sa ka ntle sa sereto, methalotheto, ditematheto, mongwalelo Tihalošo ya sekka Moya wo o fokago Morerio le molaetsa 	<p>Ngwala poledišano yeo e theilwego godimo ga tiragalo ye itšeego ya leago</p> <ul style="list-style-type: none"> Tihamego Matoko a matseno Dikgopolokgolo le tšeо di di thekgago Tatelano le kweešsegoo Kgetho ya mantšu, maswaodikga le melawana ya polelo <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Beakanya Sengwalwakakanywa go boeletša go hlokola Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala poledišano</p>	<p>Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeо dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Šoma ka lentšu: Madiři, mafetedi le mafetedi</p> <p>Šoma ka mafoko: Lebaka la lebjale, lebaka la lefetile, kago ya lefoko, kganetšo, mabotši, polelo ya maikutlo le gojabetša</p> <p>Mekgwanakgwana ya go araba, polelothwii le polelotharedi</p> <p>Tihalošo ya mantšu: Tihalošo ya lentšu ka lentšu, mahlalosetšagotee, malatodi, dingwalwaswana, thalošo ya sekka</p> <p>Maswaodikga le mopeleto:</p> <p>Melawana ya mopeleto</p>
LB	86-89	89-91	92	92-93
TG	62-63	63-65	65-66	66-67
RDR	1-18			

KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 1

BOMOLOMO:

- Go balela godimo (20 meputso)

Thoma mošomo wa bomolomo ka kotara ya 1 o phethwe ka kotara ya 2 ge meputso e rekhotwa

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go boleta	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo
	Mekgwanakwana ya go theeletša le go boleta Tekakwesišo ya go theeletšwa (mohl. athikhele ya kuranta) <ul style="list-style-type: none"> Go theeletša tekakwesišo/ tshedimošo Ngwala dinoutse Araba dipotšišo Kahlaahlo (morutisi o etela pele) <ul style="list-style-type: none"> Laetša tema yeo e kgathwago ke mongwadi Diriša polelo ya maleba, setaele le Retšistara Laetša diponagalo tše boholokwa tsha athikele ya makasine Diboledi di bolele ka go šielana 	Kanegelo yeo e sego ya mete bjalo ka athikele ya kuranta, tekakwesišo ya go theeletšwa <ul style="list-style-type: none"> Magato a go bala: <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšwelešwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tsha setšwelešwa) Morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantsha, ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantsha, lekola karabo Mekgwanakgwana ya go bala tekakwesišo <ul style="list-style-type: none"> Morelo le baamogedi ba tshedimošo Go tsea sephetho Go dira dikakanyo Ntitha le kgopolo Tihalošothwii le tihalošo ye ukangwago <p style="text-align: center;">5–6</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ngwala tshekatsheko ya athikhele ya kuranta <ul style="list-style-type: none"> Sebopego sa setšwelešwa Ditemana le melawana Setaele, segalo le Baamogedi Swarelela go hilogo Tsepelela go magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none"> Beakanya Sengwalwakakanwywa Go boeletša Go hiokola Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala ditshwayotshwayo</p>	Tiisetšo ya dibopego tša polelo le melawana tše di dirilwego dibekeng tše di fetilego Šoma ka lentšu: Dihlogo le meselana, mahlathi, lehlathi la felo, mokgwa, nako Šoma ka lefoko: Sebopego sa lefoko, mehuta ya mafoko, mabaka, setatamente, peborfašo, diema, tatelano ye e nepagetšego ya mantšu, moyo wo o fokago, lentšu Tihalošo ya lentšu: Mahlalosetšagotee, malatodi, homonimi, paronimi Maswaodikga le mopeleto Akronimi, dikhutsofatšo, leswao potšišo, tlabego, khutlo, fegelwana
LB	95-97	98-102	103-104	105-106
TG	69-70	71-74	74-75	76-77
RDR	1-18			

KELO YA SEMMUŠO

MOŠOMO 4:

Diššwelešwa tša tirišano: (Tše 2 kopana le 1 telele: 10 meputso) Ngwala wa Moleko wa Phupu

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

Bekē	Go theeletša le bo bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiošo ya polelo
	Go theeletša Kahlahlo (morutiši o etela pele): Theeletša/bogela papatšo le go e ahlaahla) <ul style="list-style-type: none"> Segalo Go bala ka thelelo Tšhomiošo ya polelo ya maikutto le ya go jabetša Bogolo bja dithhaka Polelo ya mmele Tekakwesišo ya go theeletšwa: Papatšo <ul style="list-style-type: none"> Go rekhota dikgopolokgolo le dikgopolotaleteršo ka go ngwala dinoutse Go abelana dikgopolole le maitemogelo le go laetša kwešišo ya dikgopolole Lemoga dithhekники tša polelo ya go ſušumetša le go jabetša/hialefetša Araba dipotšišo 	Go bala/bogela tekakwesišo (setšweletšwa sa go bogela / setšweletšwa sa mahlakorentši bjalo ka papatšo/phoustara) <ul style="list-style-type: none"> Go bala ka tneneloo Tsea sephethoo Akanya tlhalošo ya mantšu a satvaelagago ka mabokgoni a go hlahoša mantšu Polelo ya makutlo Tšhomiošo ya ditšweletšwa tša go bogela go godiša molaeša Tšhomiošo ya maswaodičga le bogolo bja dithhaka Magato a go bala: <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantsha, lekola karabo 	Setšweletšwa sa tirišano: Papatšo/phoustara <ul style="list-style-type: none"> Thamego ya maleba Moreroo Diponagalo tša setšweletšwa Tšhomiošo ya polelo Retštara Tšhomiošo ya ditšweletšwa tša go bogelwa/mmala Tsepelela go magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none"> Beakanya Sengwalwakkanywa go boeletsā go hlokola Go phošolla le go hlagiša Thala le go hlama papatšo/ phoustara 	Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeо dirilwego dibekeng tše di fetilego Šoma ka lentšu: Mopeleto le patronne ya mopeleto Dikhutsofaťšo <ul style="list-style-type: none"> Mahaodi le mahlathi, dika Polelo ya go hlahoša Polelo ya go jabetša le go gokerša Šoma ka lefoko: Maina, mahlaođi, mašala, kwano ya sediri le ledri, mafokonolo Tlotlontšu go dikamano Kgopamollo ya thutapolelo go tšwa mešomong ya barutwana
7-8				
LB	108-109	110-110	110-112	112
TG	79-80	80-82	83-85	85-86
RDR				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeleletša le bo boleta	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomisio ya polelo
MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 5: MOLEKO BOIPHETOLELO GO DINGWALO (60 MEPUTSO)				
9-10	<ul style="list-style-type: none"> Potšiso ya 1: Setšwelešwa sa dingwalo/dingwala (20 meputso) Potšiso ya 2: Setšwelešwa sa go bogelwa (10 meputso) Potšiso ya 3: Kakaretšo (10 meputso) Potšiso ya 4: Dibopego le melawana ya tšhomisio ya polelo (20 meputso) 			
MEŠOMO YA KELOKAGO (Kelo ya go ithuta e tšwela pele)				
	<p>Go theeleletša le go boleta</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehutahuta ya mešongwana ya go theeleletša le go boleta <p>Mešongwana ya go theeleletša le go boleta</p>	<p>Go bala le go bogela</p> <ul style="list-style-type: none"> Magato a go bala Mešongwana ya go balela godimo <p>Mešongwana ya tekakwešišo</p> <p>Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestara</p>	<p>Go ngwala le go hlagiša</p> <ul style="list-style-type: none"> Magato a go ngwala Ditemana Ditšwelešwa tša tirišano Taodišo <p>Go ngwala ga boithamelo</p>	Dibopego le melawana ya tšhomosio ya polelo
KREITI YA 8 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARETŠO YA KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO: KOTARA YA 2				
	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go ngwala setšwelešwa sa tirišano: (2 tše kopana goba 1 se se telele: 10 meputso) O <p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 1:</p> <p>BOMOLOMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go balela godimo (20 meputso) Thoma mošomo wo ka kotara ya 1 o phethwe ka kotara ya 2 ge meputso e rekhotwa 	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 5</p> <ul style="list-style-type: none"> MOLEKO GO IPHETOLELO A GO DINGWALO (60 MEPUTSO) Potšiso ya 1: Setšwelešwa sa dingwalo / dingwalwa (20 meputso) Potšiso ya 2: Setšwelešwa sa go bogelwa (10 meputso) Potšiso ya 3: Kakaretšo (10 meputso) Potšiso ya 4: Dibopego le melawana ya tšhomisio ya polelo (20 meputso) 		

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

Bekē	Go theeleetša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo
	Go theeleetša le go bolela le mekgowanakgwana ya go bolela. Go theeleetša tshedimošo <ul style="list-style-type: none"> Theeleetša setšweletšwa sa tshedimošo Theeleetša tthaloošo, Tšhomiso ya polelo, lebelo, thabobošo ya lentšu Theeleetša mothalo wa kanegelo Ahlaahla le morutwana yo mongwe Anega kanegela Kgetha kanegelo Dira peakanyo le nyakisšo Kgetha setaele, retšistar le Tlotiontu Hlagiša kanegelo 	Setšweletšwa sa go dingwalo bjalo kanegelokopana <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokwa tša ditšweletšwa tša dingwalo bjalo ka manegwa, tiragalo, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, mmoledi, morelo Magato a go bala <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) Theto <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokwa tša sereto dikarolo tša kanegelokopana Tšhomiso ya maleba ya lentšu, segalo le lebelo Kopantshomahlo le babogedi 	Ngwala setšweletšwa sa dingwalo: Kanegelokopana Melawana ya ditemana <ul style="list-style-type: none"> Sebopego se se nepagetšego Maikemešeršo le sehiopa se se nepištšewego Dikgopololoko le dikgopololtaleletšo Tatelano ye e kwagalago ya mafoko Šomisa makopanyi go netefatša tlemagano Šomisa mehuta ya mafoko a go fapania, botelele le hlamego Tsepelela go magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none"> Bealkanya Sengwalwakakanwywa go boeletša go hiokola Go phosölla le go hlagiša Ngwala kanegelo ya mong o latela magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokwa tša sereto, dikapolelo/ tšhwantšokgopo, morumokwano, mošito Sebopego sa ka ntie sa sereto, methalotheto, mantšu, ditematheto, mohuta Mongwalelo Tthaloošo ya sekla Moya wo o fokago morero le molaetša 	Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tše dirilwego dibekeng tše di fetilego
1-2				Maemo a lentšu: Maħħaodi: Leħħaodi la papetšo kgato ya pele (ye teletšana), leħħaodi la papetšo kgato ya bobedi (ye teleteletele), mainagħolhe le mainaina
				Maemo a mafoko: Lebaka la lebjale, mabotšiši, setatamente, maswao a polelo, tħhalošo ya lentšu ka lentšu le polelotharedi, lebaka le leftele
				Tħallošo ya mantšu: Malatodi, mahħalošetšagħote diparonimi, kamano, tħhalošo ya lentšu ka lentšu
				Maswaadikga le mopeleto: Dipaterone tše mopeleto: Khutlo, feġelwana, maswao a ditseljana
				Tlotontšu go ya ka kamano Mošomophočollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego
LB	118-122	122-127	127	127-129
TG	92-94	95-98	99-100	100-102
RDR	1-18	38-63		

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theelelsa le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<p>Mekgwanakgwana ya go theelelsa le go bolela. Go theelelsa le go tše karolo kahlaahlong ya protšeke Protšeke e tla ahlahlwia le go hlahlošwa ka phapošing</p> <p>Mekgwanakgwana ya go theelelsa le go bolela</p> <p>Theelelsa le go tše karolo dikahlaahlong tša protšeke.</p> <p>Dipotšio tša go hlahla/ahlahlang maikelemišo a protšeke (E eteletsi)</p> <p>pele ke morutisi</p> <p>Dihlogo di tla ahlahlwia le go hlahlošwa ke morutisi ka phapošing</p> <ul style="list-style-type: none"> Theelelsa morutisi ge a laetša mokgwa wa maleba wa go dira dinyakišio tša dingwalo tše filwego Go theelelsa le go ngwala dinoutse ka tshedimiso Y a protšeke Hlahloša dinyakišio Hlama dipotšio tše 8-10 tše di tla thušago barutwana ka dinyakišio mekgwa: Ditaelo Hlahloša magato a fapanego a protšeke Go botšia le go araba dipotšio Go abelana dikgopolole dikakanyo go dira kgetho • Hlahloša magato a fapanego a protšeke • Go botšia le go araba dipotšio • Go abelana dikgopolole dikakanyo go dira kgetho 	<p>Ditsweletšwa tša dingwalo terama/ papadi</p> <p>Setšweletšwa sa dingwalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokwa tša dišweletšwa tša dingwalo bijalo ka moanegwa, tiragalo, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) Ka morago ga go bala (araba dipotšio, batpetša, fapantsha, lekola karabo) <p>Bala tshedimiso o lebeletše</p> <ul style="list-style-type: none"> dihlogo le dingwalo tše kgethilwego Kgetha tshedimiso ya maleba ya protšeke (Efha barutwana didirišwa tše ba tlago di šomiša;/barutwana ba itele le didirišwa tša bona <p>Melgwanakgwana ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go sekima le go sekena, setšweletšwa sa go bogelwa Go bala ka go tsenelela Go tše sephetho Tihalošo ya mantšu a maswa / dikafoko Nithapono ya mongwadi Nithila le kgopolo Tihalošo ye e ukangwago 	<p>Ngwala tlhamo ya tlhaloso Šomiša dithlawa tša go fapano go beakanya nyakišio (Protšeke)</p> <p>Didirišwa di sepelane le protšeke Kgetha o be o hlame foreimi ya maleba yeo e sepelelanago le protšeke</p> <p>Somiša magato a latelago:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha tshedimiso ya maleba Ngwala ka mantšu a gago Kgetha foreimi ya maleba ya mošomo wa protšeke yeo e tla dirvago Somiša thutopolelo ya maleba Sengwalo se sengwe le se sengwe se swanetše go sepeleiana le tšomiso ya polelo ya sona <p>Hlama foreimi yeo e nyakegago ya go ngwala mošomo wa protšeke</p> <p>Tlotlontšu ye e nyakegago go ya ka sererwa Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>	<p>Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tše dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Šoma ka lentšu:</p> <p>Mantšu a maswa le dikafoko tše fapanego tša setšweletšwa Šoma ka lefoko:</p> <p>Polelo, mabaka, mehuta ya mafoko mehuta ya ditemana, lentšu dikarolo tša polelo</p> <p>Tihalošo ya lentšu</p> <p>Tihalošothwii le tlhalošo ya seka, tlhalošo ye e ukangwago, tšomiso ya polelo yeo e tsenelešego polelo ya sehlopha</p> <p>Maswaodikga le mopeleto</p> <p>Patrone ya mopeleto</p> <p>Tlotlontšu ye e nyakegago go ya ka sererwa Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiošo ya polelo
	Go balela kwešio le mekgwanakgwana ya go bala ditšweletšwa tša go bogelwa			
	<ul style="list-style-type: none"> • Go sekima go hwetša dikgopolokgolo • Go sekema go hwetša dikgopolotialetšo • Go dira dikakanyo • Akanya tlhalošo ya mantšu a sa tlvaelegago le diswantšho • Go boeletša go gatelela kwešiso Khuetšo ya kgetho goba ya tlagoglo go tlhalošo ya sešweletšwa • Khuetšo ya polelo ya dika le tšomiošo ya dipotšiso tša go se nyake dikarabo • Seabe sa go tliswa ke dithekniki tša go bonwa ka mahlo • Tšweletšo le kgetho ya tshedimošo ka dithalwa goba mmepa wa monagano • Setšweletšwa se se kgethilwego sa protšeke • Beakanya tshedimošo yeo e tia šomišwago go ngwala setšweletšwa. 			
LB	130-134	134-138	139	140-142
TG	104-106	106-109	110-111	111-114
RDR	65			

KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 6: GO NGWALA PROTŠEKE

Legato 1: Dinyakišišo (Barutwana ba dira dinyakišišo) (20 meputsø)

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeleša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	Go ngwala – Protšeke ya dingwalo Kahlahlio (Morutši o tla eteleta pele dinyakšio tša protšeke <ul style="list-style-type: none"> • Magato • Morero • Mokgwa • Ditaelo le tše letetšwego 	Go balela tshedimošo Tlhagišo ya protšeke mohl, tlhagišo ka khomphuthara, koša, poelešo bij bj Diponagalo tše boholokwa: Moanegwa, tiro, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, moreno <ul style="list-style-type: none"> • Poletšo ya mehuta ya ditšweletšwa (Dingwalo tše di rutlwego (Kotara ya 1 le 2) Magato a go bala <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšo, bapetša, fapanšha, lekolka karabo 	Tlhagišo ya protšeke go ya ka sengwalo se kgethilwego Tlhagišo ya protšeke – <ul style="list-style-type: none"> • Tilhamego le diponagalo tša maleba tša protšeke • Beaikanya diteng (mmepe wa monagano) • Digopolokgolo le dikgopolotialeša • Tlhamego ya citemana Tatelano ya maleba ya ditemana go tšweletša kwano • Tšhomiso ya makopanyi go tšweletša kwano • Tšhomiso ya polelo Tsepelela go magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none"> • Beaikanya • Sengwaliwakkanywa • go boleša • go hlokola 	Tiisetšo ya dibopego tša polelo le melawana tše di dirilwego dibekeng tše di fetilego Šoma ka lentšu: Mainagohle le mainaina, matlema Šoma ka lefoko: Mabaka , mafoko, diema le dikka, mahaodi le mahathini diema le dikka, mahaodi le mahathini homonimi Tlhalošo ya lentšu: Mahlašo setšagotee , malatodi, homonimi Maswaodikga le mopeleto: Patrone ya mopeleto, maswaodikga le dikhutsofatšo Tlotontšu go dikamano Kgopamollo ya thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego.
5-6				
LB	143-145	146-153	153-156	157
TG	116-117	117-122	122-125	126
RDR				

KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 7: GO NGWALA PROTŠEKE

- Tlhagišo ya bomolomo ya protšeke (20 meputso)

Thoma mošomo wa bomolomo ka Kotara ya 3 go netefatša gore barutwana ka moka ba elwa ka kotara ya 4

KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 7: GO NGWALA PROTŠEKE

- Tlhagišo ya bomolomo ya protšeke (20 meputso)

Thoma mošomo wa bomolomo ka Kotara ya 3 go netefatša gore barutwana ka moka ba elwa ka kotara ya 4

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo
	Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela Tlhaġišo ya bomolomo ya sengwalo se kgethiliwego sa protšeke: Mošomo wa protšeke o laolwe ke maemo a sekolo Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela Theeletšang le go ahlaahla tša madireng tše tšwago dikuranteng goba diathikile tša kuranta <ul style="list-style-type: none"> • Šomniša segalo sa maleba le lebelo le nepagetšego • Tšhomiso ya polelo ya go jabetša le maikutlo • Tšhomiso ya dikaratana • Tšhomiso ya maleba ya polelo • Tšhomiso ya maleba ya ditno tša mmele • Matseno a kgogedi le mafetšo a kgahlisago • Morero, baamogedi ba tshedimošo le diteng tša maleba 	Bala rubriki ya protšeke gommee o kwesiše dinyakwa tša kelo Go bogela/balela kwešišo (Dišweletšwa tša go bogewa le go ngwaliwa) Mekgwanakgwaa <ul style="list-style-type: none"> • Sekima dikgopolokgolo • Sekena dikgopolotialeletšo • Go bala ka tsinkelo • Go dira dikakanyo • Akanya tħaloošo ya mantrišu a sa tħxaeleggo le diswantisho • Dikgopolokgolo le dikgopolotialeletšo • Khuetšo ya kgetho goba ya tiqabelo go tħaloošo ya setšwelešwa • Khuetšo ya polelo ya dikla le tšhomiso ya dipotšiso tša go se nyake dikarabo • Sepħetho le mafetšo a mongwadi 	Setšweletšwa sa triršano: Kakaretšo/ tlhaġišo ya bomolomo ya protšeke <ul style="list-style-type: none"> • Dinyakwa tša tlhaġišo, setaele, • Baamogedi ba tshedimošo, morero le diteng • Kgetho ya mantrišu • Ke arabile dipotšišo • Sebopego botele le meħħuta ya matoko • Šomniša makopanyi go tħweletša tħwaragħan Tlhaġiša protšeke go ya ka sengwalo se kgethiliwego	Tiisetšo ya dibopego tša polelo le melawana tše dirilwego dibekeng tše di fettilego Šoma ka lentšu: Go ya ka dinyakwa tše kgethiliwego tša protšeke Šoma ka lefoko: Go ya ka dinyakwa tsha mohuta wo kgethiliwego wa protšeke Tħaloošo ya lentšu: Go ya ka dinyakwa tše kgethiliwego tša protšeke Maswaodikga le mopeleto: Patronne ya mopeleto Tlotontu go dikamano Kgopamollo ya thutapolelo go tħwa go seo barutwana ba se ngwadilego
7-8				
LB	158-161	161-164	165	166
TG	128-130	130-132	132-133	133-134
RDR				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo
9-10	<p>Theeletša/bogela lego ahlalaahla setšweletšwa sa go theeletšwa le go bogelwa/mahlakorentši</p> <ul style="list-style-type: none"> Lemoga dikgopolokgolo le dikgopolotlaletšo Ngwala dinoutse Abelana dirltha le maitemogelo g tšweletša kweššo Lemoga dithekniki tša go jabetsa Araba dipotsišo <p>Tlhagišo ya bomolomo ya sengwalo se kgethilwego sa protšeke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tšhomiso ya polelo Retšistara Segalo Polelo ya mmele Matseno le mafetšo 	<p>Bala ditsenywa tša pukutšatši</p> <p>Tlhamego ya maleba</p> <ul style="list-style-type: none"> Moreiro Dikgopolokgolo le dikgopolotlaletšo Tatelano ya maleba ya mafoko Šomisa makopanyi go tšweletša kwano Tšhomiso ye fapanego ya mafoko, botelele le sebopego <p>Tsepela magato a latelago</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya Go ngwala sengwalwakakanywa Go boeletša Go hiokola Go phošolla le go tlhagiša <p>Ngwala ditsenywa tša pukutšatši</p>	<p>Ngwala ditsenywa tša pukutšatši mo setšweletšweng sa go bogelwa, setšweletšwa sa go theeletšwa le go bogelwa, setšweletšwa sa mahlakorentši</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhamego ya maleba Moreiro Dikgopolokgolo le dikgopolotlaletšo Tatelano ye e kwagalago ya mafoko Šomisa makopanyi go tšweletša kwano Tšhomiso ye fapanego ya mafoko, botelele le sebopego <p>Tsepela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Beakanya Sengwalwakakanywa Go boeletša Go hiokola Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala ditsenywa tša pukutšatši</p>	<p>Tiisetšo ya dibopego tša polelo le melawana tše di dirlwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Šoma ka lentšu: Botee le bontši, nyenyeftašo</p> <p>Šoma ka lefoko: Polelo tebanyi le polelotharedi, dipotsišo, nthha, kgopolo sebopego sa lefoko, tlhalošontši, lentšu, tlhalošo ya lentšu: Mahlalosetšagotee, malatodi, peboratšo, homonimi, tlhalošothwi le tlhalošo ya seká</p> <p>Maswaodikga le mopeleto:</p> <p>Ditsebjana, patrone ya mopeleto</p> <p>Tlotlontšu go dikamano</p> <p>Kgopamollo ya thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
LB	168-170	170-173	174	175
TG	136-137	137-140	140	141

KELO YA SEMMIUŠO MOŠOMO 8

BOIPHETOLELO GO DINGWALO (30 MEPUTSO)

- Sereto (kgapeletšo) (10 meputso)
- Terama / Padi (10 meputso)
- Dikanegelokopana / Dingwalotšhaba (10 meputso)

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

<p>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</p> <p>Mehlwaela ya go theeletša le go bolela ya go ngwala protšeke kotare ya 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya go bala le go bogela • Se lebale mošomo wa protšeke • kotareng ya boraro • Mešongwana ye meraro ya dingwalo tše kgethilwego mo semestareng 	<ul style="list-style-type: none"> • Se lebale mošomo wa protšeke • kotareng ya boraro • Mešongwana ye meraro ya dingwalo tše kgethilwego mo semestareng 	<p>Mešongwana ya go ngwala le go hilgiša</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go ngwala • Go ngwala protšeke • Moleko wa kotara wa dingwalo 	<p>Mešongwana ya dibopego le melao ya tšhomio ya polelo</p> <p>Mehlwaela ya mešongwana ya dibopego le melao ya tšhomio ya polelo</p>
KREITI YA 8 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARETŠO YA KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 7				
<p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 6: GO NGWALA PROTŠEKE</p> <p>Dinyakiššo le go ngwala protšeke ($20 + 30 = 50$ meputso)</p>	<p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 7</p> <p>GO NGWALA PROTŠEKE</p> <p>Tlhagišo ya bomolomo ya protšeke (20 meputso) Thoma mošomo wa bomolomo ka Kotara ya 3 go netefatša gore barutwana ka moka ba elwa ka kotare ya 4</p>	<p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 8 GO IPHETOLELA</p> <p>GO DINGWALO (30 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theto (kgapeletšo) (10 meputso) • Terama/Padi (10 meputso) • Dikanegelokopana/Dingwalotšhaba (10 meputso) 		

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go boleta	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	Mekgwanakwana ya go theeletša le go boleta Tekakuvišo ya go theeletšwa: <ul style="list-style-type: none"> • Theeletša ditaelo/ ditshupetšo • Tšea dinouse • Araba diposišo • Mehuta ya go fapanaya kgokagano ya bomolomo mohi. go bea ditaba/ polelo ya go se itokišetšwe Go fa ditshupetšo: <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tša setšweletšwa • Polelo le melawana • Polelo ya mmelle 	<p>Bala setšweletšwa sa tirišano mohi. bala setšweletšwa sa tshedimoso sa go bogelwa mohi, mebepe le ditšhate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tihamego • Tšomiso ya polelo • Diponagalo • Dira gore tshedimošo e kwagale • Kcpantsha tshedimošo <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantsha, lekola karabo) <p>Lokiša barutwana</p> <p>Go bala/go bogela setšweletšwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • go sekena • go bala ka tsinkelo • go tšeа diphetho <p>Bala Kanegelokopana</p> <p>Diponagalo tše bohlokwa tša setšweletšwa hjało ka moanegwa, semelo sa moanegwa le thulaganyo Thulano, bokamorago, tikologo moanegi le morero</p> <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) 	<p>Setšweletšwa sa tirišano mohi. Ditshupetšo/ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thamego ya maleba • Beakanya diteng • Tatelano ya maleba ya magato • Nefatſa kwano • Makopani go tliša tshwaragano • Melawana ya polelo <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala setšweletšwa sa tiragatšo</p>	<p>Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeо dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Šoma ka mantšu: Lehlaodi: Tekatekano, mainaina le mainagohie, makopanyi Šoma ka mafoko: Hlogo ya serewa setatamente, mabaka, kgopolokgolo le kgopololo tlaletšo, mafokonolo le mafoko ntši</p> <p>Thalošo ya lentšu mahlosetšzagote, maliatodj, polelo ya sehiophia, polelo go ya ka maemo</p> <p>Maswaadikgal le mopeleto: Patronne ya mopeleto, khutlo, fegelwana</p>
Beke 1-2				
LB	180-183	183-188	188-189	190-191
TG	147-149	149-153	153-154	154-155
RDR	36-63			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

Beke	Go theeletša le bolela	Go bala le bogela	Go ngwala le hlagiša	Dibopegole melawana ya tšomiso ya polelo
	<p>Mekwanakwana ya go theeletša le go bolela</p> <p>O theeletša le go ahlaha hla madireng a bjale e theilwego go kuranta le athikelle tša makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tšomiso ya segalo, lebelo • Tšomiso ya polelo ya go hlafeletsä/polelo ya go goketša maikutlo/polelo ya go goketša šomiša dithahli • Lateла melawana • Polelo ya mmele ka nepagalo • Matseno a matiakgogedi ie mafelelo a go ba le maatla • Malmišeršo, sehlopha se lebištšwego le dikamano <p>Polelo ya go (go se) itokišetšwa(e) go balela athikelle ya kuranta godimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tšomiso ya segalo, lebelo le segalo • Lateла maswaodikga • Meputso • Polelo ya mmele ya maleba 	<p>Go balela/go bogelela tshedimošo (šomiša dišwelešwa bjalo ka athikelle ya kuranta/athikelle tša makasine/polelo ya go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima dikgopolokgolo • Go sekema dinthha ka botlao tša tlaletše • Go dira dikakanyo • Ntlha le kgopolo • Ntlha tebelelo ya mongwadi • Go tsea sepheto ka ga thalošo ya mantšu ao a sego a tlwaelgega le diswantšho. • Dinthha le dikgopololo • Polelo ya semmušo le ya go se be ya semmušo le ya go#se be ya semmušo • Thalošothwi le thalošo ya go rarela • Dikapolelo <p>Bala tiragatšo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinthha tše latelago di tla thuša barutwana kwešišong ya setšwelešwa: • Thulaganyo le thulaganyo tlaletše (Kalotaba, phekogo, kgakgano/thulano, Sehloa, tharollo) • Dimelo tša baanegwa • Mohola wa moanegi /mekgwala dikgopololo tša gagwe • Morelo le molaetsa • Bokamorago le tikologo tša moanegwa le morero • Moya wo o folkago le segalo Kgegeo • Ditshupasefala • Tsvalano gare ga poledišano le polelonoši • Kgegeo • Dinako 	<p>Setšwelešwa sa třišano se se kopana/se se telele: athikelle ya kuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinyakwa tša sebopego, setaele Baamogedi ba ba nepištšwego makemisetešo le kamano • Kgetho ya mantšu le dibopego tša polelo <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bea kanya • Sengwalwakakanwa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala athikelle ya kuranta</p> <p>3-4</p>	<p>Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tše dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Maemo a lentšu mašala: Lešalašala le lešalaohle Medirišo: Modirišogore, modirištaelo, modirišokgonagalo, modirišopego, modirišopoelano</p> <p>Maemo a mafoko Mabaka, mehuta ya mafoko, pego, tiro le tirwa thamego ya mafoko Polelothwii le polelotharedi, mabotsiši, dinthha le boikgopolelo, sebopego sa lefoko, mehuta ya mafoko, mantšu a go se kwešišege</p> <p>Thalošo ya lentšu: Thalošo ya lentšu ka lentšu le tlhalošo ya sekka Maswaodikga le mopeleto: Dipatrone tša mopeleto, maswaodikga</p> <p>Tlotontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo</p> <p>go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theelētša le bolela	Go bala le bogela	Go ngwala le hlagiša	Dibopogole melawana ya tšhomisō ya polelo
Kelo ya semmušo mošomo 7 (Letakala la 3) Bomolomo: (20 meputso) • Bomolomo bja porotséke Barutši ba thoma go ngwadiša barutwana kotareng ya 3 bja rekhothwa ka kotare ya 4				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

Beke	Go theeletša le bolela	Go bala le bogela	Go ngwala le hlagiša	Dibopegole melawana ya tšhomis̄o ya polelo
	Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Bomolomo: Tlatša potšonyakisišo/foromo <ul style="list-style-type: none"> Dira nyakiššo ka hlago Beakanya dišomišwa ka tshwaragano le go dithekga ka mehlala Lemoga le kgetha Tlotlontšu ya maleba, Polelo le melawana Rulaganya Matseno le Mafetšo 	Go bala an potšisollo / foromo <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokva tša pego Sebopego Tšhomis̄o ya polelo Magato a go bala <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapants̄ha, lekola karabo Theto <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokva tša sereto Sebopego sa ka gare sa sereto, dikapolelo/tshwantšhokgopololo, mošito, morethetho Sebopego sa ka ntle sa sereto, methalotheto, mantšu, itemathetho, mongwalelo Tihalošo ya sekra meaning Moya wo o fokago Morero le molaetša 	Setšweletšwa sa tirišano mohi. <p>potšisollo/foromo</p> <ul style="list-style-type: none"> Maikemišetšo, baamogedi ba tshedimošo le tħamego Melawana ya ditemana Makopanyi go tiiša tshwaragano Šoniša mehuta ya go fapania ya matfoko, botelele le tħamego Setaeli sa semmušo Tsepelela go magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none"> Beakanya Sengwalwakalkanywa Go boeletša Go hlokola Go phosola le go hlagiša <p>Tlatša potšisollo/foromo</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokva tša sereto Sebopego sa ka gare sa sereto, dikapolelo/tshwantšhokgopololo, mošito, morethetho Sebopego sa ka ntle sa sereto, methalotheto, mantšu, itemathetho, mongwalelo Tihalošo ya sekra meaning Moya wo o fokago Morero le molaetša 	Tiisetšo ya dibopego le melao ya tšhomis̄o ya polelo tše di rutilwego dibekeng tše fetilego Šoma ka lentšu: Madiri a tlwaelo, madiri a go se be a tlwaelo mathuši Šoma ka lefoko: Setatamente, sebopego sa lefoko, lebaka la bjalo le lebaka le le fetilego, go tšeal lehlakore, polelo ya kgethollo le polelo ya go tšeal lehlakore Tħalošo ya lentšu: Mahlaolosetšagotee, malatodi, maemo a lentšu, polelo ya go rarela, polelothwili Tlotiontu go ya ka kamano Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego
5-6	Tekakwesišo ya go theeletšwa <ul style="list-style-type: none"> Go rekhoa dikgopolokgolo le dikgopolottaletetšo ka go ngwala dinoutse Go abelana dikgopololo le maitemogelo le go laetša kwešišo ya dikgopololo Lemoga ditheknikti tša polelo ya go šušumetša le go jabetša/ hlalefetša 	Araba dipotšišo	203-205	205-209
			210	210-213
	TG	166-167	167-170	171
				171-173

KELO YA SEMMUŠO 9: GO NGWALA (Letlakala 3)

Ditšweletšwa tša tirišano: (Tše pedi tše kopana goba e tee e telele: 10 meputso)

E ngwala wa pele ga moleko wa mafelelo a ngwaga

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

© Shuter & Shooter Publishers


Beke	Go theeletša le bolela	Go bala le bogela	Go ngwala le hlagiša	Dibopegole melawana ya tšhomis̄o ya polelo
7-8	Go theeletša le go bolela <ul style="list-style-type: none"> Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela Mešongwana ya go theeletša le go bolela 	Go bala le go bogela <ul style="list-style-type: none"> Magato a go bala Mešongwana ya go balela godimo Mešongwana ya tekakkwešišo Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestara <p>Theto</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanegelokopana Tiragatšo 	Go ngwala le go hlagiša <ul style="list-style-type: none"> Magato a go ngwala Ditemana Ditsweletšwa tša tirišano Taodišo 	Dibopegole melawana ya tšhomis̄o ya polelo Mehutahuta ya dibopegole le melawana ya tšhomis̄o ya polelo
LB	214-217	217-218	218	219-220
TG	174-176	177	178	178-182
RDR				
9-10				<ul style="list-style-type: none"> MOLEKO WA MAFELERO A NGWAGA MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 10 MOLEKO <ul style="list-style-type: none"> BOIPHETOLELO GO DINGWALO (60 MEPUTSO) <ul style="list-style-type: none"> Potsišo ya 1: Setšweletšwa sa dingwalo/dingwalwa (20 meputso) Potsišo ya 2: Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) Potsišo ya 3: Kakaretšo (10 meputso) Potsišo ya 4: Dibopegole melao ya tšhomis̄o ya polelo (20 meputso)

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4



MEŠONGWANA YA KELOKAGO			
<p>Go theeleša le go bolela</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehutahuta ya mešongwana ya go theeleša le go bolela <p>Mešongwana ya go theeleša le go bolela</p>	<ul style="list-style-type: none"> Magato a go bala Mešongwana ya go bala lela godimo Mešongwana ya tekakwesišo <p>Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestara</p>	<ul style="list-style-type: none"> Go ngwala le go hlagiša Magato a go ngwala Diemana Dišweletšwa tša tirišano Taodiso <p>Go ngwala ga boithhamelo</p>	<p>Dibopego le melawana ya tšomnišo ya polelo</p> <p>Mehutahuta ya dibopego le melao ya tšomnišo ya polelo</p>
KREITI YA 8 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARETŠO YA DIKELO TŠA SEMMUŠO: KOTARA YA 4			
<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 7</p> <p>BOMOLOMO: (20 meputso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tihagišo ya bomolomo bja protšeke Barutši ba thoma go ngwadiša bana kotareng ya 3 ya rekhotwa ka kotara ya 4 	<p>NGWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Go ngwala setšweletšwa sa trišano: (2 tše kopana goba 1 se setele) (10 meputso) O ngwalwa pele ga moleko 	<p>GO: GO</p> <ul style="list-style-type: none"> Setšweletšwa sa dingwalo: (20 meputso) Potšišo ya 2: Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) Potšišo ya 3: Kakaretšo (10 meputso) Potšišo ya 4: Dibopego le melao ya tšomnišo ya polelo (20 meputso) 	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 10</p> <p>MOLEKO</p> <p>BOIPHETOLELO GO DINGWALO (60 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potšišo ya 1: Setšweletšwa sa dingwalo/ dingwalwa (20 meputso) Potšišo ya 2: Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) Potšišo ya 3: Kakaretšo (10 meputso) Potšišo ya 4: Dibopego le melao ya tšomnišo ya polelo (20 meputso)
KELO YA SEMMUŠO			
<p>GARE GA NGWAGA</p> <p>KELO YA GO THEWA SEKOLONG (KTS)</p>	<p>DITHLAHLOBO TŠA MAFELELO A NGWAGA</p> <p>MOLEKO WA MAFELELO A NGWAGA</p>	<p>MOLEKO</p> <p>Moleko wa go ngwala</p> <p>Letlakala 1: Bomolomo bja porotšeke (Bo thoma kotareng ya 3 gomme bja rekhotwa ka kotare ya 4)</p> <p>1 Bomolomo (kotareng ya 1 ka moka)</p> <p>3 mešomo ya go ngwalwa</p> <p>1 Boiphetolelo go setšweletšwa</p> <p>1 Moleko wa gare ga ngwaga 1 Boiphetolelo go dingwalo</p>	<p>Bonolomo</p> <p>Letlakala 1: Bomolomo bja porotšeke (Bo thoma kotareng ya 3 gomme bja rekhotwa ka kotare ya 4)</p>

Mphato wa 9

SEPEDI LELEME LA GAE



9



SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiošo ya polelo
	Hlama mešomo ya go lekola tsebo yeo morutwana a šetšego a na le yona sekolong le e ngwadiše matšatši a mararo a mathomo a kotara ya pele beke ya pele. Tshedimošo e lotwe gore bokgoni bja barutwana le tihaeloo di lemogwe.			
	Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela Theeletša/bogela papatšo le go e ahlaahla • Segalo • Lebelo • Tšhomiošo ya polelo ya go amana le maikutlo le go ba le kgapeletšo • Bogolo bja dithhaka • Diswantšho • Polelo ya mmele	<p>Go bala a protšhara</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokwa tša setšwelešwa: sebopego, baamogedi ba ba nepišišwego, peakanyo, tšhomiošo ya polelo, maikešišeo (tokomane ya pampiri ya tshedimošo – e ka puthwā goba ya ba ka mohuta wa letiakala, e swara kakarečo ya tshedimošo ya go kwalakwataša) <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšwelešwa) Ka nako ya qo bala (diponagalo tša setšwelešwa) Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetiša, fapanšha, lekolka karabō) 	<p>Ditšwelešwa tša tirišano: Papatšo/ phoustara</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopego se se nepagetšego Maikešišeo, baamogedi Diponagalo tša setšwelešwa, dilarowlana tša go bonwa bijalo ka diswantšho, dithhaka-tše kgolo le tše nnanye Tšhomiošo ya polelo, polelo ya go ama maikutlo, dipotšišo tša go hloka dikarabo, tshwantšhanyo Retšistara Kgetho ya mantšu, tlhalošo ya go tselela <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya Go ngwala sengwalwakakanhywa Go boeleša Go hlokolā Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala papatšo/phoustara</p>	<p>Tiisetšo ya dibopego le melao ya tšhomiošo ya polelo tše di dirilwego</p> <p>Šoma ka lentšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mopeleto le dipaterone tša mopeleto Khutsofatišo <p>Šoma ka lefoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhamego ya lefoko Maina, mahlaodi, mašala Makgokedi Mafokonolo <p>Tlotlontšu go dikamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
			1-2	
LB	2-4	4-7	7-8	9-14
TG	2-3	3-5	5-6	7-11
RDR				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go ala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo
	Mekwanakgwana ya go theeletša le go bolela Go theeletša setšweletšwa sa go balwa Laetša le go swayaswaya ka: <ul style="list-style-type: none"> • Tšhomiso ya lentšu • Tšhomiso ya segalo le lebelo • Maswaodika go baleng • Ahlaahlia diponagalo tša ka godimo • Go bulal le go tswarela • Go bala go itokišetšwa (Kanegelokopana/padi) • Šomisa mabokgoni a maleba a go bolela bijalo ka segalo, modumo, lebelo, tšweletšo ya lentšu, pitšo ya mantšu, tlhabošo Barutwana ba kgetha setšweletšwa sa go bala le go se hlagiša phapošing <ul style="list-style-type: none"> • Anega gape kanegelokopana goba setsopolwa go tšwa go padi 	Bala setšweletšwa sa dingwalo mohi. Kanegelokopana/padi <ul style="list-style-type: none"> • Kahlaahlia ya kakaretšo ya diponagalo kgolo bjalo ka: Baanegwa, tshwantšho ya baanegwa, thulaganyo, thulano, bokamorago, lefelo, moanegi, morero Magato a go bala: <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa/akariya ditiragalo) • Bokamorago/tikologo • Go lahlala dikgopolo • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola dikarab) Barutwana ba kgetha setšweletšwa sa go bala le go se hlagiša phapošing <ul style="list-style-type: none"> • Anega gape kanegelokopana goba setsopolwa go tšwa go padi 	Ngwala taodišo: Kanegelokopana/thhaloši/kgadimo/ngangisano <ul style="list-style-type: none"> • Kgetho ya mantšu, • Lentšu la mong le setaele Thhalošo ye e kwagalago Segalo • Dikgopolokgolo le dikgopolo tlaletšo • Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopolo • Hlagiša taodišo go leklowa Šomisa magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanhywa • Go boeletša • Go hiokola • Go phošolla le go hlagiša Ngwala taodišo o latela magato a go ngwala	Tiisetšo ya dibopego le melao ya tšhomiso ya polelo ya tšeо di dirilwego dibekeng tša go feta Mošomo wa maemo a lentsu: <ul style="list-style-type: none"> • Mopeleto le paterone ya mopeleto • Khutsotšo medu, dihlogo, messelana, lefokontsi le lefokonolo Mošomo wa maemo a lefoko: <ul style="list-style-type: none"> • Maina, mahlaodi maswaodikga mabaka, tiro le tirwa, tlhameng ya mafoko le makgokedi Tšhomiso ya polelo: <ul style="list-style-type: none"> • Dika le diema, le pebabatšo • Tlotlontšu go dikamano • Polelothwii le polelotharedi, sebopego sa mafoko, lekgokedi Tšhomiso ya polelo ya go tsenelela: <ul style="list-style-type: none"> • Dika le diema le pebotatšo Tlotlontšu ya maemo Dipotššo kgakollo go tšwa go mešomo ya bana
3-4				
LB	16-17	18-24	24-25	25-31
TG	13-14	14-17	17-18	17-18
RDR	53-100			

MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 1 BOMOLOMO: GO BALELA GODIMO (20 meputso) barutisi ba kgopelwa go thoma mošomo wo kotareng ya mathomo gomme rekhoting e tla ba ka Kotara ya 2)

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go ala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela Theeletša a pego ya kuranta <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamego • Diponagalo • Tšomiso ya polelo • Segalo • Retšistara • Matseno le mafetšo 	Bala pego ya kuranta/athikele ya makasine Magato a go bala: <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšwelešwa) • Ka nako ya qo bala (diponagalo tša setšwelešwa) • Morago ga go bala (araba dipotšio, bapetša, fapanšha, lekola dikarabo) Bala/bogela ka kwešišo (pego ya kuranta) <ul style="list-style-type: none"> • Sekima • Sekena • Go bala go go tseneletšego • Tšeа dipheto (baanegwa, tikologo le molaetša • Go ukama tlhalošo ya mantšu a go se • Go phošolla le go hlagiša • Ngwala pego ya kuranta/poloko o latela magato a go ngwala • Polelo ya go ama maikutlo • Araba dipotšiо LE 	Ditšwelletšwa tša tirišano: Pego ya kuranta/poloko <ul style="list-style-type: none"> • Dinyakwa tša mošomo le mohuta wa setšwelešwa • Tlhamego, setaele, nthatebelelo Baamogedi ba tshedimošo, moreno le diteng • Kgetho ya mantšu • Sebopego sa lefoko, bottelele le mohuta • Melawana ya ditemana Šomiša magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanwywa • Go boleletša • Go hiokola • Go phošolla le go hlagiša Tlhalošo ya lentšu: <ul style="list-style-type: none"> • Dika le diema, tlhalošo ya lentšu ka lentšu le tlhalošo ya dika, poeletšo ya medium ya dihiaka, poeletšo ya medium ya mantšu, mothofatšo Maswaadikgā le mopeleto: Paterone ya mopeleto, ditsebjana, lenalana Tlotlontšu go dikamano Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego	Tiisetšo ya dibopego le melawana tšeо di dirilwego dibekeng tša go feta Šoma ka lentšu: <ul style="list-style-type: none"> • Medirišo • Modirišcago • Modirišcigore • Modirišcpeego • Modirišcpeelano • Modirišokgonego
5-6	Tlhalošo ya pego ya bomolomo ya pego <ul style="list-style-type: none"> • Tšomiso ya polelo • Retšistara • Segalo • Polelo ya mmele • Matseno, mmele le mafetšo 	Theto <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše boholokwa tša theto • Sebopego sa ka gare sa theto, dikapolelo/tshwantšhokgoplo, mošito, morumokwano Sebopego sak ka ntle sa theto, methalotheto, mainatheto, ditematheto, mongwalelo • Tlhalošo ya sekā • Moya wo o fokago • Moreno le molaetša 	LB 32-34	35-37
	TG 20-21	22-24	24	40-47
	RDR			25-26

MOŠOMO 2 Go ngwala taodišo (40 meputso)
Taodišo tlhaloši, taodišo kanegelo goba taodišo kgadimo Mošomo wo o tla phethwa gare ga ngwaga

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theelelsa le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
MOŠOMO WA KELO YA SEMIMIŠO 3 Go iphetolela go dingwalwa (70 meputo)				
	<ul style="list-style-type: none"> Setšweletšwa sa go ngwala (25 meputo) Setšweletšwa sa go bogela (15 meputo) Kakaretšo (10 meputo) 			
Tihamego ya polelo (20 meputo)	<p>Mekgwanakgwana ya go theelelsa le go bolela</p> <p>Go theelelsa tekakwešišo (poledišano)</p> <ul style="list-style-type: none"> Theelelsa poledišano Tsea dinoutse Polelo le maatla Segalo Moya wo o fokago Araba dipotšišo <p>Bomolomo: Polelo ya go se itokisetšwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha hlago ya maleba Beakanya tschedimošo ka tlemagano Lemoga tlotiontu le tihamego ya polelo tše di nepagetšego Matseno a maleba le mafelelo Šomiša dibogeliwa, methopo ya go bonwa le go kwewa mo go kgonegago 	<p>Go bala tekakwešišo: Setšweletšwa sa go ngwala: Dingwalotšhaba/padi/tiragatšo</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše boholokwa tša setšweletšwa sa go ngwala: Bialo ka moanegwa, ditiro, poledišano, thulaganyo, Thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morelo <p>Magato a go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) Morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapanya, lekola dikarabo) <p>Theto</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše boholokwa tša theto Sebopego sa ka gare sa theto, dika tše polelo/tshwantšhokgoplo, mošito, morumokwano Sebopego sa ka gare sa theto, methalotheto, mainatheto, ditematheto, Mongwalelo Tihalošo ya sekwa Moya wo o fokago Morelo le molætša 	<p>Ngwala boitsebišphelo le lengwalo la go sepedišana le bjona</p> <ul style="list-style-type: none"> Tihamego ya maleba Baamogedi ba tschedimošo, morelo le diteng Kgetho ya mantšu Dikgopolokgolo le dikgopololo tlaletšo Tšomiso ya polelo Retištara Tatelano ya mafoko Tšomiso ya makopanyi go tiisa tshwaragano Šomiša mehuta ye e fapafapanego ya mafoko, botelele le tlhamego <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya Go ngwala senqwalwakakanhywa Go boleletsä Go hlokola Go phošolla le go hlagiša Ngwala kakaretšo ya kanegelokopana/setsopolwa go tšwa go padi Tihamego ya maleba Baamogedi ba tschedimošo, morelo le diteng Kgetho ya mantšu Dikgopolokgolo le dikgopololo tlaletšo Tšomiso ya polelo 	<p>Tiišetšo ya dibopego le melao tše di dirilwego dibekeng tša go feta</p> <p>Šoma ka lentšu:</p> <p>Mafeledi le mafetedi</p> <p>Šoma ka lefoko:</p> <p>Thabekutu, thabenyanana</p> <p>Tihalošo ya lentšu:</p> <p>Dika le diema</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: Paterone ya mopeleto, dikhutsofatišo</p> <p>Tlotiontu go dikamano Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
7-8				
LB	48-51	51-57	57	58-60
TG	28-30	30-32	32	33
RDR	18-32, 1-17			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomisō ya polelo
	<p>Sešweletšwa sa tirišano:</p> <p>Theeletša ditherišano / poledišano ya mogala magareng ga phaposi ya taolo ya megalā le moreki mabapi le ngongorego ya kgwebo</p> <ul style="list-style-type: none"> Segalo Tšomisō ya polelo Retšistara Melawana Barutwana ba tla anega poledišano gape ya mogala yeo e be go e theeeditšwe <p>Go balela godimo ga go itokisetšwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Šomisā mabokgoni a go bolela bijalo ka segalo, lebelo, pitšo le kwagatšo ya mantšu ya mantšu le theeloo Barutwana ba tla ikgethela setšweletšwa sa go bala base ditagatša ka phapošing 	<p>Bala tumelelano magareng ga moreki le moreki</p> <ul style="list-style-type: none"> Tihamego Tšomisō ya polelo Pelo ya tumelano Bohlokwa bija tshaeno Tšomisō ya molao ge go nale nongorego <p>Magato a go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala Tsebagatša Setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša Setšweletšwa) Morago ga go bala (araba dipotšišo bapetiša, fapanjya, lēkola dikarabo) <p>Mekgwanakgwana ya go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go sekima, go sekena le go bogela Go bala go go tseneletšego Go tšeа sepheto Tihalošo ya mantšu Ntlhapono ya mongwadi Ntīha, kgopo lo tihalošo ye e ukangwago 	<p>Setšweletšwa sa tirišano:</p> <p>Leneaohero le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> Mmepe wa monagano go beakanya dikgopolo Lentšu la mong le setaele Segalo Dikgopolokgolo le dikgopolotaleletšo Tšomisō ya polelo Retšistara Tateleno ya mafoko Šomisā makopanyi go tiša kwano šomisā mehuta ye e fapanego ya mafoko, botellele le tihamego <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya Go ngwala sengwalwakakanywa Go boeletša Go hiokola Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala lenaeothero le metsotso o latela magato a go ngwala</p>	<p>Tišetšo ya dibopego le melao tšeо di dirilwego dibekeng tša go feta</p> <p>Šoma ka lentšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Makopanyi Šoma ka lefoko: Tihamego ya lefoko Mehuta ya mafoko Tihamego ya dipotšišo Polelo tirišo le tirwa <p>Mošomo wa maemo a lentšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> makopanyi Mošomo wa maemo a lefoko: Tihamego ya mafoko, mehuta ya mafoko mabotsiši tiro le tirwa <p>Thalošo ya lentšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dika le diema Maswaodikga le nopeleto: Paterone ya mopeleto, khutsosatšo inišialisme, akronimi, klipite/ka boripana <p>Tlotlontšu go dikamano: Polelo ya tumelelano le ditokcomane tša semolao</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
9-10				<p>Theto</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlkwa tsa sereto Sebopego sa ka gare sa sereto, dikapolelo/tshwantšholkgopolo, morumokwano, mošito Sebopego sa ka ntle sa sereto methalotheto, mantšu, ditematheto Mongwalelo Tihalošo ya sekha Moya wo o folkago Morero le molaetša
LB	62-63	64-67	68-69	69-74
TG	35-36	36-37	37-38	38-40
RDR	1-17			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

Sebopego sa maleba	
<p>Go theeleša le go bolela • Mehutahuta ya mešongwana ya go theeleša le go bolela Mešongwana ya go theeleša le go bolela ye e lateLAGO melawana ya COVID-19</p>	<p>Go bala le go bogela • Magato a go bala • Mešongwana ya go balela godimo • Mešongwana ya tekakwešišo Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestara</p>
KREITI YA 9 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARETŠO YA MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO: KOTARA YA 1	
<p>MOŠOMO 1 Bomolomo: Go balela godimo (20 meputso) Mošomo o thomilwe ka Kotara ya 1 wa phethwa wa rekhotwa ka Kotara ya 2 Mošomo wo o tla thongwa kotareng ya mathomo wa phethwa le go rekhotiwa kotareng ya 2</p>	<p>MOŠOMO 2 Go ngwala taodišo (40 meputso) Taodišo tlhaloši, taodišo kanegelo goba taodišo kgadimo Mošomo wo o tla phethwa gare ga ngwaga Tihamego ya polelo (20 meputso)</p>

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

Beke	Go theeleletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego lwe melawana ya tšomiso ya polelo
	Theeleletša kanegelo lemoga dikgopolokgolo le dikgopolotlaletšo, tšomiso ya polelo, retšistara, araba dipotšiso Polelo ya go itokišetšwa Barutwana ba dira nyakišio e le mošomo wa go itokišetša • Melawana ya tlhalošo • Pojelo ya mmele • Matseno, mmele le mafetšo Tšomiso ya polelo	bapeša, fapanya (lekola dikarabo) • Diponagalo tše boholkwa tša theto • sebopego sa ka gare sa theto, dikapolelo/tshwanishkogoplo, mošito, morumokwano • sebopego sa ka gare sa theto, methalotheto, mainatheto, ditematheto • mongwalelo • tlhalošo ya sekka • moyo wo o fokago morero le molaetša	Ngwala setšweletšwa sa tirišan: Lengwalo la semmušo • Sebopego sa maleba • Kgetho ya manitšu • Baamogedi ba ba lebantšwego, morero le dikamano • Tšomiso ya makopanyi go tšweletša • kgozagano • Segallo • Dikgopolokgolo le tše di di thebagoto Tšomiso ya mehuta ye e fapafapanego ya mafoko, botelele le dibopego • Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopololo	Tišetšo ya dibopego le melawana tše di dirilwego dibekeng tša go feta Mošomo wa maemo a lentšu: Medu, dihlogo le meselana, diema Mošomo wa maemo a lefoko: Mehuta ya mafoko, polelotebanyi le polelotharedi, mabaka
1-2			Tlhalošo ya lentšu: Dika le diema, tlhalošo ya lentšu le tlhalošo ya sekka Maswaodikga le mopeleto: Ditsebjana, paterone ya mopeleto, Khutsofašo Tlotlontšu go dikamano Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego	
LB	62-63	64-67	68-69	69-74
TG	35-36	36-37	37-38	38-40
RDR	1-17			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego Iwe melawana ya tšhomisišo ya polelo
	Mekgwanakgwana ya go bolela Theeletša tekakwešišo: Polelo ya go gatišwa Hlaloša mekgwanakgwana ya magato a go theeletša • Araba dipotšišo ka go ngwala Go bala ga go se itokisetšwe • tšhomisišo ya lentšu, segalo le lebelo tša maleba • Tšhomisišo ya maswaodikgwaa ka nako ya go bala • Polelo ya mmele Kopantšhomahlo le babogedi	Bala setšweletšwa sa go ngwala bjk. Tiragatšo/kanegelokopana/dingwalotšhaba • Soma ka go lebanya diponagalo tša setšweletšwa sa sengwalo • Laetiša kwešišo ya mathomo a thulaganyo le thulano, tšhwantsšo ya baanegwa, magomo a kgakgano, bokamorago, tikolo, karolo ye e kaghvwago ke moanegi, morelo le tharollo/ mafetšo, mošomo mošomo wa moanegi, morero, mafetšo le mafetele	Ngwala taodišo: Kanegelo/thhaloši/taodišo ngangisano • Kgetho ya mantšu, Lentšu la mong le setaele Thhalošo ya go tsenelela Segalo Dikgopolokgolo le tše di di thekgago • Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopolo • Hlagiša taodišo go lekowa	Tišetšo ya dibopego le melawana tše di dirilwego dibekeng tša gefeta Šoma ka lentšu: Lediri (Lefeledi le Lefetedi) Šoma ka lefoko: Mafokonolo, mafokontši, mafokofokwana, mabaka
	Go bala a go bala • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapanya, lekola dikarabo)	Šomiša magato a go ngwala • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boeletsä • Go hlokola • Go phošolla le go hlagiša	Tlhalošo ya lentšu: Dika le diema • Thhalošo ya ntšu ka ntšu, thhalošo ya sekä, mothofatšo	Maswaodikga le mopeleto: Paterone ya mopeleto, ditsebjana, lenalana Tiotlontšu go dikamano Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego
	3-4	Ngwala taodišo o latela magato a go ngwala		
LB	96-99	99-105	105-107	107-108
TG	56-60	61-64	64-65	65-66

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

Bekē	Go theeeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<ul style="list-style-type: none"> Mekgwanaakgwanaya go theeletša le go bolela Theeletša setšweletšwa sa bomolomo bjalo ka potšiotherišano/polelo/go anega kanego go leka kwešišo Tšeа dinoutse ka nako ya go theeletša Theeletša ka tsinkelo Tshekaseko ya bomolomo (ya go etelwa pele ke morutši) Dira kahlaahlo ya setšweletšwa sa bomolomo Go šielana Manišu a go iphetolela go seo mmoledi a se bolelagoo Melawana 	<ul style="list-style-type: none"> Bala setšweletšwa sa dingwalo bjk. padī/kanegelokopana/dingwalotšaba Šedi ya go ikgetha go setšweletšwa sa go ngwala diponagalo tša setšweletšwa Laetiša kwesišo ya kgodiso ya thulaganyo le thulano, tshwantšho ya baanegwa, sehloa, bokamorago/lefelo/mošomo mošomo wa moanegi, morero, mafetšo lemafelelo Magato a go bala: Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) Morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapanya, lekola dikarabo) Theto Diponagalo tše bohlokwa tša theto sebopego sa ka gare sa theto, dikapolelo/tshwantšholkgoplo, mošito, morumokwano sebopego sa ka gare sa theto, methalotheto, mainatheto, ditematheto, mongwalelo thhalošo ya sekā moya wo o folago morero le molaetša 	<ul style="list-style-type: none"> Ditsweletšwa tša tiršano: Pego Dinyakwa tša mošomo le mohuta wa setšweletšwa Sebopego, setaele, nthatebelelo Bathheeletsi' ba ba ukangwago makemišetšo le dikamano Kgetho ya manišu Tihamego ya lefoko, bottelele le mohuta Melawana ya ditemana Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopolo Šomiša magato a go ngwala Go beakanya Go ngwala sengwalwakanywa Go boeletša Go hiokola Go phošolla le go hlagiša Ngwala lengwalo la semmušo o latela magato a ago ngwala Tlotlontšu go dikamano Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego Theto Diponagalo tše bohlokwa tša theto sebopego sa ka gare sa theto, dikapolelo/tshwantšholkgoplo, mošito, morumokwano sebopego sa ka gare sa theto, methalotheto, mainatheto, ditematheto, mongwalelo thhalošo ya sekā moya wo o folago morero le molaetša <p>Go balela/go bogelela kwešišo (Šomiša setšweletšwa sa go ngwala goba setšweletšwa sa go bogelwa bjalo ka khathune)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sekima Sekena Go bala go go tsenelešego Go dira dikakanyo (moanegwa, tikologo, lefelo, molaetsa) 	<p>Tišetšo ya dibopego le melawana tšeо di dirilwego dibekeng tša go feta</p> <p>Mošomo wa maemo a lentšu: Medu, dihlogo le meselana, diema</p> <p>Šoma ka lefoko: Tthaloošo ya temana, temana ya matseno, temana ya mafetšo, mabaka: Sebopego sa lefoko, mehuta ya mafoko</p> <p>Tthaloošo ya lentšu: Dika le diema, thhalošo ya lentšu le thhalošo ya sekā</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: Ditsebjana, paterone ya mopeleto, khutsofafšo</p> <p>Tlotlontšu go dikamano Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p> <p>5–6</p>

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

Bekē	Go theeeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomisō ya polelo
		<ul style="list-style-type: none">• Ujama tlhalošo ya mantšu a go se tlvaelege• Polelo ya go ama maikutlo• Boeleša SEBOPEGO SA kakaretšo		
LB	68-70	114-116	117-118	118-120
TG	68-70	70-71	71-72	72-73
RDR		101-145		

MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 4 (E ngwala wa pele ga moleko)

Setšweletšwa sa tirišano: 20 meputso (2 tše di kopana goba 1 se se telele) Lenaneothero le metsotso/pego/lengwalo la semmušo/athikele ya kuranta/bloko

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

Bekē	Go theeleletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<p>Mekgwanakgwana ya go theeleletša le go bolela</p> <p>Theeleletša a pego ya kuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamego • Diponagalo • Tšomiso ya polelo • Segalo • Retšistara • Matseno le mafetšo <p>Tlhagišo ya pego ya bomolomo ya pego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tšomiso ya polelo • Retšistara • Segalo • Polelo ya mmele <p>Matseno mmele le mafetšo</p>	<p>Bala pego ya kuranta/makasine</p> <p>Mekgwanakgwana ya go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go bala go go tseneleletšego • Diponagalo tsa setsweleletšego • Thulaganyo, moanegwa tikologo, moanegi, moyo wo o fokago, morero tebelo ya moanegi • Go ukama tlhalošo ya mantšu a go se tlwaelege • Tlhalošothwi le tlhalošo ye e ukangwago <p>Magato a go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setsweleletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tsa setsweleletšwa) • Morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapanya, lekola dikaraboo) <p>Theto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše boholokwa tsa theto • Sebopego sa ka gare sa theto, dikapolelo/tshwantšhokgoplo, mošito, morumokwano • Sebopego sa ka gare sa theto, methalotheto, mainatheto, ditematheto • Mongwalelo • Tlhalošo ya sekā • Moya wo o fokago • Morero le molaetša 	<p>Setšweleletšwa sa tirišano mohl.</p> <p>Athikeli ya kuranta/ya makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego sa maleba • Maikemisetšo • Dikgopolokgolo le tše di di thekgago • Tatelano le kwešišego ya mafoko Šomiša makopanyi go tlša kwano Tšomiso ya mehuta ye e fapafapanego ya mafoko, botelele le tlhamego • Mebepe ya monaganoo go rulaganya dikgopolo <p>Šomiša magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakalkanywa • Go boeletša • Go holcola • Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala athikeli ya kuranta/ makasine</p>	<p>Tlišetšo ya dibopego le melawana tše di dirilwego dibekeng tsa go feta</p> <p>Mošomo wa maemo a lentšu: Medu, dihlogo le meselana Diema</p> <p>Mošomo wa maemo a lefoko: Mehuta ya mafoko, polelotebanyi le polelotharedi, mabaka</p> <p>Tlhalošo ya lentšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dika le diema, tlhalošo ya lentšu le tlhalošo ya sekā • Poeletšo ya ditumanoši, poeletšo ya ditumammogo <p>Maswaodikga le mopeleto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditsebjana, paterone ya mopeleto, khutsosfatšo <p>Tlotlomtsu go dikamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomisō ya polelo
		<ul style="list-style-type: none">Ukama thalcošo ya mantšu a go se tlwaelegęPolelo ya go ama maikutlo Araba dipotšišo		
LB	121-122	123-125	125-126	126
TG	75-76	76-78	78-79	79
RDR	1-17			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

Bete	Go theeletša le go boleta	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomio ya polelo	Sediba sa Thutto
9–10	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 5 Moleko: MOLEKO WA GARE GA NGWAGA</p> <p>Go iphetolela go dingwalwa (70 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setšweletšwa sa go ngwalwa/setšweletšwa sa go se ngwalwe (25 Meputso) • Setšweletšwa sa go bogelwa (15 Meputso) • Kakaretšo (10 Meputso) Tihamego ya polelo le melawana (20 Meputso) 				
MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO (KELO YA KAGO E TŠWELA PELE)					
	<p>Go bala le go boleta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go boleta <p>Mešongwana ya go theeletša le go boleta ye e lateLAGO melawana ya COVID-19</p>	<p>Go bala le go bogela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go bala • Mešongwana ya go balela godimo <p>Mešongwana ya tekakwesišo Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestara</p>	<p>Go ngwala le go hlagiša</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go ngwala • Ditemana • Ditsweletšwa tša tirisan • Taodišo <p>Go ngwala ga boithamelo</p>	<p>Dibopego le melawana ya tšhomio ya polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomio ya polelo 	<p>Dibopego le melawana ya tšhomio ya polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomio ya polelo
KREITI YA 9 SEPEDI LELEMÉ LA GAE KAKARETŠO YA KELO YA MEŠOMO YA SEMMUŠO KOTARA YA 2					
	<p>MOŠOMO 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bomolomo (20 meputso) <p>Mošomo wa bomolomo o thomilwe ka kotara ya 1 wa rekhotwa ka kotara ya 2</p>	<p>MOŠOMO 4</p> <p>Go ngwala (20 meputso) E ngwalwa pele ga moleko</p>	<p>MOŠOMO 5: Moleko</p> <p>Go iphetolela go dingwalwa (70 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setšweletšwa sa go ngwalwa/ setšweletšwa sa go se ngwalwe (25 Meputso) • Setšweletšwa sa go bogelwa (15 Meputso) • Kakaretšo (10 Meputso) 		

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	Mekgwanakgwana ya go theeletša le go Bolela Theeletša poledišano magareng ga bathlo ba babedi gomme le e ahlaahle (E eteilelwya pele ke morutši) Sebopego le tšweletšo ya dintsha Go šomiša mabokgoni a go rerišana go fihlelela kwano Setaele sa polelo Go bala ga go se itokišetšwe Tšomiso ya maleba ya lentiš, segalo le lebelo Tšomiso ya maswaodikgwya ka nako ya go bala Polelo ya mmele Kopantšhomahlo le babogedi	Bala setšweletšwa sa dingwalo bjk. Tiragatšo <ul style="list-style-type: none">• Sedì ya go ikgetha go setšweletšwa sa go ngwala wa diponagalo tša setšweletšwa• Laetiša kwesišo ya kgodiso ya thulaganyo le thulano, tshwantšho ya baanegwa, sehloa, bokamorago /tikologo/ mošomo wa moanegi, morero, mafetšo le mafelelo• Magato a go bala:<ul style="list-style-type: none">• Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa)• Tšomiso ya maleba ya lentiš, segalo le lebelo Tšomiso ya maswaodikgwya ka nako ya go bala Polelo ya mmele	Setšweletšwa sa tirišano bjk. Poledišano <ul style="list-style-type: none">• Kgetho ya mantšu Lentšu la mong le setaele Thhalošo ya go tsenelila Segalo Dikgopolokgolo le tše di thekgago• Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopololo• Šomiša magato a go ngwala<ul style="list-style-type: none">• Go beakanya• Go ngwala sengwalwakakanywa• Go boleletsä• Go hlokola• Go phosolla le go hlagiša• Ngwala poledišano o latela magato a go ngwala<ul style="list-style-type: none">• Lentšu la mong le setaele Thhalošo ya go tsenelila Segalo Dikgopolokgolo le tše di thekgago• Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopololo• Šomiša magato a go ngwala<ul style="list-style-type: none">• Go beakanya• Go ngwala sengwalwakakanywa• Go boleletsä• Go hlokola• Go phosolla le go hlagiša	Tiisetšo ya dibopego le melawana tše di dirilwego dibekeng tša go feta Šoma ka mantšu: Maina a thago le mainakgopololo, mahlaoedi, makopanyi Šoma ka mafoko: Polelo, Lebaka, mohuta wa lefoko, mohuta wa ditemana, lentsu, dithabele le dikafoko Tthaloso ya lentsu: Diparonimi, dipolismi, dihomonimi, tumatshwano (mantšu ao a bišwago go swana eupša a fapanana ka tlhalošo) Mopeleto le maswaodikgwya: dipaterone tša mopeleto Tlotiontušu go dikamano Kgopamollo ya thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego
1-2		Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) <ul style="list-style-type: none">• Go sekima go hwetša dikgopolokgolo• Go sekena go hwetša dikgopolotlaletšo• Dira dikakanyo• Akanya tlhalošo ya mantšu ao o sa a tsebegoo gammogo le diswantšho Lekodišisa gape gore o kgone go kvešisa• Khuetšo ya kgetho goba ya tlogelo go tlhalošo ya setsweletšwa• Khuetšo ya polelo ya go iphihla le tšomiso ya dipotsišo tša go se nyake dikarabo• Seabe sa go tšwa ke dithekники tša go bonwa ka mahlo	Ngwala poledišano o latela magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none">• Lentšu la mong le setaele Thhalošo ya go tsenelila Segalo Dikgopolokgolo le tše di thekgago• Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopololo	Ngwala poledišano o latela magato a go ngwala
	LB 130-134	135-141	142-143	143-150
	TG 85	86-88	88	88-89
	RDR 102			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomio ya polelo
3-4	<p>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela. Go theeletša le go tsea karolo kahlaahlong ya protšeke.</p> <p>Protšeke e tla ahliahlwā le go hlahošwa ka phapošing</p> <p>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</p> <p>Theeletša le go tsea karolo dīkahlaahlong tša protšeke.</p> <p>Dipotšišo tša go hlahla/ahlahlang maike nišetšo a protšeke (E etelelwa pele ke morutisi)</p> <p>Dihlogo di tla ahliahlwā le go hlahošwa ke morutisi ka phapošing</p> <ul style="list-style-type: none"> Theeletša morutisi ge a laetša mokgwa wa maleba wa go dira diniyakišio tša dingwalo tše filwego Go theeletša le go ngwala dinoutse ka tschedimošo ya protšeke <ul style="list-style-type: none"> Hlahoša diniyakišio Hlama dipotšišo tše 8–10 tšeod i tla thušago barutwana ka diniyakišio mekgwa: Ditaelo <ul style="list-style-type: none"> Hlahoša magato a fapafanego a protšeke Go botšisa le go araba dipotšišo Go abelana dikgopolole le dikakanyo go dira kgetho 	<p>Ditšweletšwa tša dingwalo terama/ papadi</p> <p>Setšweletšwa sa dingwalo: Terama/ papadi</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokwa tša ditšweletšwa tša dingwalo bjalo ka moanegwa, tiragalo, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, batetša, fapantsha, lekolka karabō) <p>Bala tschedimošo o lebeletše dihlogo le dingwalo tše kgethilwego</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha tschedimošo ya maleba ya protšeke (Efha barutwana didirišwa tšeob ba tlago di šomiša)/barutwana ba itiele le didirišwa tsa bona) <p>Mekgwanakgwana ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go sekima le go sekena, setšweletšwa sa go bogelwa Go bala ka go tsenelela Go tsea sephetho Tihalošo ya mantšu a maswa / dikafoko Ntihapono ya mongwadi Ntitha le kgopolo Tihalošo ye e ukangwago <p>Go bala kwešišo le mekgwanakgwana ya go bala ditšweletšwa tša go bogelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Go sekima go hwetša dikgopolokgolo Go sekena go hwetša dikgopolotlaletšo Go dira dikakanyo 	<p>Šomiša dithalwa tša go fapanago beakarya nyakišio (Protšeke)</p> <p>Didirišwa di sepelelane le protšeke Kgetha o be o hlam foreimi ya maleba yeo e sepelelanago le protšeke</p> <p>Šomiša magato a latelago:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha tschedimošo ya maleba Ngwala ka mantšu a gago Kgetha foreimi ya maleba ya mošomo wa protšeke yeo e tla dirwago Somniša thutopolelo ya maleba Sengwalo se sengwe le se sengwe se swanetše go sepelelana le tšhomio ya polelo ya sona <p>Hlama foreimi yeo e nyakegago ya go ngwala mošomo wa protšeke</p> <p>Tiotlontšu ye e nyakegago qo ya ka sererwa Mošomophošollo wa thutapolelo gotšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>	<p>Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeob dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Šoma ka lentšu:</p> <p>Mantšu a maswa le dikafoko tše fapanego tša setšweletšwa</p> <p>Šoma ka lefoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Polelo, mabaka, mehuta ya mafoko Mehuta ya ditemana, lentšu dikarolo tša polelo <p>Tihalošo ya lentšu</p> <p>Tihalošothvii le tihalošo ya sekha, tihalošo ye e ukangwago, tšhomio ya polelo yeo e tsenelešego polelo ya sehlophha</p> <p>Maswaodikga le mopeleto</p> <p>Paterone ya mopeleto</p>

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomisō ya polelo
		<ul style="list-style-type: none"> • Akanya tlhalošo ya mantšu a sa tlvaelegago le diswantšho • Go boeletsa go gateleta kvešišo • Khuetšo ya kgetho goba ya tiogelo go tlhalošo ya sešweletšwa • Khuetšo ya polelo ya dika le tšomisō ya dipotšiso tša go se nyake dikarabo • Seabe sa go tlšwa ke ditheknički tša go bonwa ka mahlo • Tšweletšo le kgetho ya tshedimošo ka dithalwa, goba mmepe wa monagano • Se tšwe setšweletšweng se kgethilwego sa protšeke • Beakanya tshedimošo yeo e tla šomišwago go ngwala setšweletšwa 		
LB	152-155	155-162	162-163	163-171
TG	90-92	92-93	93	93-94
RDR	102			

KELO YA SEMMUŠO: MOŠOMO 6: GO NGWALA PROTŠEKE

**Legato 1: Dinyakišišo (Barutwana ba dira dinyakišišo)
(20 meputso)**

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

Bekē	Go theeleletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<p>Go ngwala – Protšeke ya dingwalo</p> <p>Kahlaahlo (Morutši o tla eteleta pele dinyakšio tša protšeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato • Morero • Mokgwa <p>Ditaelo le tše letetšwego</p>	<p>Go balela tshedimošo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlaglišo ya protšeke mohl, tlaglišo ka khomphuthara, koša, poetešo bij bj • Diponagalo tše boholkwa: • Moanegwa, tiro, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikolgo, moanegi, morero • Poetešo ya mehuta ya dišwelettšwa (Dingwalo tše di rutilwego (Kotara ya 1 le 2) <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweleteršwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweleteršwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantsšha, lekolka karaboo <p>Mekgwana kgwana ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekima le go sekena setšweleteršwa sa • go bonwa • Go tsea sephetho • Tlalošo ya mantšu • Ntlhapono ya mongwadi • Ntlha le dikgopolo <p>Tlhalošo ye e ukangwago</p>	<p>Tlaglišo ya protšeke go ya ka sengwalo se kgethilwego Tlaglišo ya protšeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlamego le diponagalo tša maleba tša protšeke • Beakanya diteng (mmepe wa monagano) • Digopolokgolo le dikgopolotaleterša • Tlamego ya ditemana Tatelano ya maleba ya ditemana go tšweleterša kwano • Tšomiso ya makopanyi go tšweleterša kwano • Tšomiso ya polelo <p>Tsepela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakakanywa • go boleterša • go hlokola <p>Go phošolla le go hlagiša</p>	<p>Tišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tše dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Šoma ka lentšu: Mainagotle le mainaina, matlema</p> <p>Šoma ka lefoko: Mabaka, mafoko, diema le dikā, mahlaodi le mahlathi</p> <p>Tlalošo ya lentšu: Mahlalošetšgote, malatodi, homonimi</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: Paterone ya mopeleto, maswaodikga le dikhutsoratšo</p> <p>Tlotlontšu go dikamano</p> <p>Kgoparnollo ya thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
5–6				
LB	172-173	174-183	184-185	185-191
TG	96	96-97	98	98-100
RDR				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 6: GO NGWALA PROTŠEKE				
Legato 2: Go ngwala (Barutwana ba ngwala diprotšeke)				
(30 meputso)				
• Peakanyo/pele ga go ngwala protšeke				
• Go ngwala sengwalwakakanywa				
• Go boleša				
• Go hlokola				
• Go phošola				
Go hlagiša				
KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 7 GO NGWALA PROTŠEKE				
Tlagišo ya bomolomo ya protšeke (20 meputso)				
Thoma mošomo wa bomolomo ka Kotara ya 3 go netefatša gore barutwana ka molta ba elwa ka kotara ya 4				
Bekē	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

Bekē	Go theeleletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<p>Mekgwanakgwana ya go theeleletša le go bolela</p> <p>Tlha gišo ya bomolomo ka setšweletšwa se kgethilwego sa protšeke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tšomiso ya polelo • Retšistara • Segalo • Polelo ya mmele <p>Matseno le mafetšo</p>	<p>Go bala/go bogelela kwešišo (Setšweletšwa sa go bonwa le sa go ngwalwa)</p> <p>Mekgwanakgwana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima go hwetša dikgopolokgolo • Go sekima go hwetša dikgopolokgolo • Go sekema go hwetša dikgopolotlaletšo • Dira dikakanyo • Go tsea diphetho le tlhalošo ya mantšu a sa tsebegego gammogo le diswantšho • Mantšu le diswantšho • Dikgopolokgolo le dikgopolotlaletšo • Khuetšo ya kgetho goba ya tlogelo go tlhalošo ya setšwelešwa • Khuetšo ya polelo ya go iphihlala le tšomiso ya dipotsišo tša go se nyake dikarabo • Go tsea sephetho • Mafetšo <p>7-8</p>	<p>Ngwala taodišo (setšweletšwa sa Khomphutara) tseo di theilwego mo dingwalong tše di rutilwego: Kanegelo/tlhaloši/ Kgadimo/ngangjšano taodišo/poroutsbara/papaš/poloko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le tlhamego ya maleba • Beakanya diteng • Kgopolokgolo le kgopolitlaletšo • Ditemana le thutapolelo • Tatelano le tšwetšo pele ya ditemana go tšweletša kwano Makopanyi go tsweletša kwano • Tšomiso ya polelo • Kgetho ya mantšu • Lentšu la mong le setaele Segalo • Go beakanya le go rulaganya dikgopololo tše kwanago • Tlha giša taodišo (setšwelešwa) sa kelo <p>Šoma ka magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boleletša • Go hlolola • Go phošolla le go hlagiša <p>Kakaretšo ya setšweletšwa Theto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše bohlkwa tša theto • Sebopego sak ka gare sa sereto, dikapolelo/tshwantšhkgopololo, morumokwano, mošito, sebopego sa ka ntle sa sereto, methalotheto • Mantšu, ditematheto, mongwalelo, tlhalošo ya seka, moyo wo o fokago, morero le molaetsa 	<p>Tišetšo ya dibopego le melawana tše di dirilwego dibekeng tša go feta</p> <p>Šoma ka mantšu:</p> <p>Mahaodi</p> <p>Šoma ka mafoko:</p> <p>Temana ya tlhalošo, kgetho ya ditemana, karogano ya ditemana</p> <p>Tlhalošo ya lentšu:</p> <p>Lentšu le tee goba sekafoko Mopeleto le maswaodikgwa: Paterone ya mopeleto Tlotontšu go dikamano Kgopamollo ya thutapolelo go tšwa mešomong ya barutwana</p>
LB	193-196	196-198	199-200	200-204
TG	102-104	104-105	105-106	106-107
RD	1-17			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeleletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	Mekgwanakgwana ya go theeleletša le go bolela Go anega kanego <ul style="list-style-type: none"> • Ela šedi go: bokgoni bija go boleta, segalo, pitšo ya mantšu, kopants'homahlo, • Melawana le diponagalo tša kanegelo 	Bala setšweletšwa sa dingwalo bjalo ka tiragatšo <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše boholokwa tša setšweletšwa sa dingwalo: Bjalo ka moanegwa, ditiro, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero 	Ditšweletšwa tša tirišano bjik. diemelle: <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego sa maleba • Malkemišetšo • Dikgopololokgolo le tše di thekgago • Tšomiso ya polelo • Retšistara • Tatelano le kwešišego ya mafoko Šoniša makopanyi go tlša kwano Šoniša mehuta ya go fapafapanaya • mafoko, botelele, tlhamego/sebopego 	Tiisetšo ya dibopego le melawana tše di dirilwego dibekeng tša go feta Šoma ka mantšu: <ul style="list-style-type: none"> • Madiriri, mabotšiši, mašupi, diema
9-10	Go balela godimo ga go itokisetšwa <ul style="list-style-type: none"> • Tšomiso ya maleba ya lentšu, segalo le lebelo, kwagatšo ya lentšu, pitšo ya mantšu, thelelo 	Magato a go bala: <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšwelešwa) • Ka nako ya qo bala (diponagalo tša setšwelešwa) • Morago ga go bala (araba dipotsiso, bapetša, fapanya, lekola dikarabo) 	Šomiša magato a go ngwala <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanwywa • Go boleletša • Go hlokola • Go phošolla le go hlagiša 	Tlotlontšu go dikamano Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego Mopeleto le maswaodikgwa: Paterone ya mopeleto
		Thetho <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše boholokwa tša theto sebopego sa ka gare sa theto, tše polelo/tshwantšhokgoplo, mošito morumokwano • Sebopego sa ka gare sa theto, methalotheto, • Mainatheto, ditematheto, mongwalelo, tlhalošo ya seká, moyo wo o fokago, morero le molaetša 	Ngwala emeile	220-228
LB	206-208	208-213	214-219	
TG	109-110	110-111	111-112	113
RDR	1-17			

KELO YA SEMIMUŠO MOŠOMO 3: BOIPHETOLELO GO DINGWALO (60)

- Setšweletšwa sa Dingwalo/ Setšweletšwa sa Dingwala – 20 meputso)
- Setšweletšwa sa Seswantšho) – 10 meputso)

Kakaretšo (10 meputso) (Dibopego le Melao ya Tšomiso ya Polelo – (20 meputso)

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 3

<p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 8</p> <p>BOPHETOLELO GO DINGWALO (30 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sereto (kgapeletšo) (10 meputso) • Terama/padi (10 meputso) • Dikanegelokopana/dingwalotšhaba (10 meputso) 	<p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 8</p> <p>BOPHETOLELO GO DINGWALO (30 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sereto (kgapeletšo) (10 meputso) • Terama/padi (10 meputso) 	<p>Dikanegelokopana/dingwalotšhaba (10 meputso)</p>
<p>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se lebale mošomo wa protšeke kotareng ya boraro <p>Mehlwaela ya go theeletša le go bolela ya go ngwala protšeke kotara ya 3</p>	<p>Mešongwana ya go bala le go bogela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se lebale mošomo wa protšeke kotareng ya boraro • Magato ago ngwala • Go ngwala protšeke <p>Mešongwana ye meraro ya dingwalo tše kgethilwego mo semestareng</p>	<p>Mešongwana ya go ngwala le go hagiša</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato ago ngwala • Go ngwala protšeke <p>Moleko wa kotara wa dingwalo polelo</p>
<p>KREITI YA 8 SEPEDI LELEME LA GAE KAKARETŠO YA KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO: KOTARA YA 3</p> <p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 6: GO NGWALA PROTŠKE</p> <p>Dinyakišo le go ngwala protšeke (20 + 30 = 50 meputso)</p>	<p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 7 GO NGWALA PROTŠKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagišo ya bomolomo ya protšeke (20 meputso) <p>Thoma mošomo wa bomolomo ka Kotara ya 3 go netefatša gore barutwana ka moka ba elwa ka kotara ya 4</p>	<p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 8 GO IPHETOLELA GO DINGWALO (30 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theto (kgapeletšo) (10 meputso) • Terama/padi (10 meputso) • Dikanegelokopana/dingwalotšhaba (10 meputso)

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<p>Tekakwešišo ya go theeletšwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Iphetolele ka tsinkelo go ciřswelešwa tše di fapafapanego tša dingwalo Theeletša tshedimošo yeo e ikgethilego Theeletša le go ipshina ka dithai le direnwa Araba dipotšišo <p>Bomolomo: Polelo ya go se itokisetswe</p> <p>Kgetha hlogo ya maleba</p> <ul style="list-style-type: none"> beakanya tshedimošo ka temaganano lemoga tlottontšu le tlhamego ya polelo tše di nepagetšego matseno a maleba le mafelelo šomiša dibogelwa, methopo ya go bonwa le go kwewa mo go kgonegago 	<p>Go bala tekakwešišo: Setšwelešwa sa go ngwala: Dingwalotšaba/padi/tiragašo</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše boholkwa tša setšwelešwa sa go ngwala: Bjalo ka moanegwa, ditiro, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero <p>Magato a go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšwelešwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tše setšwelešwa) Morago ga go bala (araa dipotšišo, bapetša, fapanya, lekola dikarabo) <p>Theto</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše boholkwa tša theto sebopego sa ka gare sa theto, dika tša polelo/tshwantšhogopio, mošito, morumokwano sebopego sa ka gare sa theto, methalotheto, mainatheto, ditematheto, mongwalelo tlhalošo ya sekā moya wo o fokago morero le molaetša 	<p>Ngwala lengwalo la go sepedišana le la kgopelo ya mošomo le lenaneophelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopego sa maleba Bathheeletši bao ba ukangwago, makemisetšo le dikamano Kgetho ya mantšu Dikgopolokgolo le tše di di thekgago Tšomiso ya polelo Retištara Tatelano le kwešišego ya mafoko Šomiša makopanyi go tlša kwano Šomiša mehuta ya go fapafapanaya mafoko, botelele, tlhamego/sebopego <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya Go ngwala sengwalwakakanywa Go boleletsā Go hlokola Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala boitsebišophelo le lengwalo la go sepedišana le bjona</p>	<p>Tišetšo ya dibopego le melawana tše di dirilwego dibekeng tša gefeta</p> <p>Šoma ka mantšu:</p> <p>Madiri</p> <p>Šoma ka mafoko:</p> <p>Polelo thwii le polelo tharedi, tiro le tirwa</p> <p>Tlhalošo ya mantšu:</p> <p>Tlhalošo tše ntši, go khutša, poletšo ya se hlakagale, polelo ya sehlopha</p> <p>Mopeleto le maswaodikga:</p> <p>Tlotiontšu go dikamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
1-2				
LB	229-232	233-235	235-238	239-240
TG	118-120	120-122	123-124	125
RD	18-52			

KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 7: Letlakala la 3

BOMOLOMO: (20 meputso)

• Bomolomo bja porotšeke

Barutiši ba thoma go ngwadiša bana kotareng ya 3 go netefatša gore bana ka moka ba ngwadile mafelelong a kotara ya 4 gomme meputso ya rekhotiwa

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
3-4	<p>Mekgwana kgwana ya go theeletša le go bolela</p> <p>Tekakwešišo ya go theeletšwa (šomiša poledišano ya go gatišwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> Theeletša poledišano Tše dinoutse Poeio le maatla Segalo Moya wo o fokago Matseno le mafetšo Araba dipotšišo <p>Tshekatshekko ya bomolomo (ya go etelwa pele ke morutisi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Batšeakarolo Melawana ya poledišano Go tsea karolo ka go šielana Tšomiso ya polelo Go se kwane ka dikgopolo kopanong Matseno le mafetšo Dihlopha di boledišana ka dihlologo/direrwa tše di gogago kgahlego. 	<p>Bala setšweletšwa sa dingwalo: kanegelokopana/ tiragatšo</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše boholkwa tša setšweletšwa sa dingwalo: Bjalo ka moanegwa, ditiro, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tilkologo, moanegi, morero <p>Magato a go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) <p>Tshekatshekko ya bomolomo (ya go etelwa pele ke morutisi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Batšeakarolo Melawana ya poledišano Go tsea karolo ka go šielana Tšomiso ya polelo Go se kwane ka dikgopolo kopanong Matseno le mafetšo Dihlopha di boledišana ka dihlologo/direrwa tše di gogago kgahlego. 	<p>Setšweletšwa sa tirišano bjk.</p> <p>Ditšhupetšo/ditaelo/</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopego sa maleba Beakanya diteng (mmepe wa monagano) Dikgopolokgolo le tše di di thekgago Melawana ya ditemana Šomiša tatelano ye botse ya ditemana go rotefatša kgokagano Šomiša makopanyi go neterfatša kgokagano, melawana ya polelo <p>Šoma ka magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapanya, lekola dikarabo) <p>Tekakwešišo ya go balwa/ bogelwa:</p> <p>(Setšweletšwa sa go bonva goba sa mahlakorentsi go swana le diswantšho tša go thalwa goba papašo)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sékena, sekima, bopa seswantšhokgopolo Go bala go go tseneletšego Dira dikakanyo Tihalošo ya manšu Ntlhapono ya mongwadi Ntlha le kgopolo Tihalošo yeo e ukangwago 	<p>Mošomo maemong a lentšu: Madiri Mošomo maemong a lefoko: Polelotebanyi le polelotharedi, polelotirši le polelotiršwa</p> <p>Tihalošo ya lentšu: Go se kwešišege, go hlaka mohola, poeletšo ya go se nyakege, totolotsi (poeletšo ya hlalošo ka go bušeletša mantšu a go fapano), polelo ya go bolelwia ke senlophha se somago mosomo le itšeng</p> <p>Maswaodikga le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tša mopeleto</p> <p>Tiotlontšu go dikamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutappolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p> <p>Tiotlontšu go dikamano</p> <p>Tiotlontšu go dikamano Mošomo phošollo wa thutappolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
LB	242-244	244-247	248-250	250-252
TG	127-128	128-129	130-131	131-132
RD	53-100			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšomiso ya polelo
	<p>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</p> <p>Go balela godimo ga go itokišetšwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šoniša mabokgoni a maleba a go bolela bjalo ka segalo, lebelo, kwagatšo ya lentšu, pitšo ya manišu, thelelo <p>Poledišano (ya go etelwa pele ke morutiši) Tšeа sep hetho ka seemo le serewa sa maleba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melawana ya go bolela • Polelo le maatlā • Ditaetšo tše phapano <p>5</p>	<p>Bala setšweletšwa bjik. Tiragatšo/ kanegełokopana/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šedi ya go ikgetha go setšweletšwa sa go ngwala diponagalo tš setšweletšwa • Laetiša kwesišo ya kgodišo ya thulaganyo le thulano, tshwantšho ya baanegwa • sehloa, bokamorago, lefelo, mošomo • mošomo wa moanegi, morero, mafetšo le mafelelo <p>Magato a go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatsa setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Morago ga go bala (araba dipotššo, bapetša, fapanya, lekola dikarabo) 	<p>Setšweletšwa sa tirišano: Bophelo bja mohu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego sa go nepagala • Malkemisetšo • Dikgopolokgolo le dikgopolotialeletšo • Tšomiso ya polelo Retštara • Tatelano ye botse ya mafoko Šoniša makopanyi go netefatša kgokagano • Šoniša mehuta ya go sapafapanaya mafoko, botelele, tlhamego/ sebopego <p>Soma ka magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boeletša • Go hiokola • Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala bophelo bja mohu goba sengwalwakeno ka go latela magato a go ngwala</p> <p>Bala/bogela setšweletšwa bjik.</p> <p>Kuranta, makasine wa kwešišo le tekakwešišo Mekgwanakgwana ya go balela kwesišo</p> <ul style="list-style-type: none"> • (temana go tswa pukung) • Sekima le Sekena • Go bala go go tseneletšego • Malkemisetšo le baamogedi • Go ukama tlhalošo le diphetho • Ntlha le kgopolo • Efa kgopolo ya gago • Tlhalošo ya mantšu a go setlvailege • Laetiša polelo yeo e jabetšago • Akaretša setšweletšwa 	<p>Tišetšo ya dibopego le melawana tšeо di dirilwego dibekeng tša go feta</p> <p>Šoma ka lentšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Madiri, maina <p>Šoma ka lefoko: Tlhalošo, lebaka le phetho</p> <p>Tlhalošo ya lentšu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go šuta ga tlhalošo lentšu le tee sebakeng sa sekafoko <p>Maswaadikgga le mopeleto. Paterone ya mopeleto Tlotlontšu go dikamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tswa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 9 GO NGWALA (20 Meputso) E ngwala wa pele ga moleko</p> <p>Setšweletšwa sa tirišano (2 tše di kopana goba 1 se se telele) tshekaseko/lengwalo le lenaneophelo/bophelo bja mohu/ditsħupetšo (20 meputso). E ngwala wa pele</p> <p>ga Moleko wa mafelelo a ngwaga</p>			
Beke	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša

Beke 7–8	<ul style="list-style-type: none"> Mekgwanakgwana ya go bolela le go theeletša, poeletšo 	<ul style="list-style-type: none"> Go bala le go bogela: Poeletšo ya diponagalo tše bohlokwa, melawana le sebopego 	<ul style="list-style-type: none"> Go ngwala: Poeletšo ya ditsweletšwa tša go ngwala Poelletšo ya magato a go ngwala
			Dibopego le melawana ya tħomisgo ya polelo

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

LENANEO LA TLHAHLOBO

Mophato wa 7		
Kotara	Mešongwana	Letlakala
1	<p>MOŠOMO 1: BOMOLOMO (20)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo <p>MOŠOMO 2: GO NGWALA (30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taodišo kanegelo/tlhaloši <p>MOŠOMO 3: GO IPHETOLELA GO DINGWALWA (60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setšweletšwa sa go ngwalwa/sa go se ngwalwe (20) • Setšweletšwa sa go bogelwa (10) • Dibopego le melawana ya polelo (20) 	67
2	<p>MOŠOMO WA 1: BOMOLOMO (Lephephe la 1 la tlhahlobo) – Meputso 20</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go theeleletša kwešišo/polelo ya go itokišetšwa/ se itokišetšwe <p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 4 GO NGWALA: setšweletšwa sa tirišano (10)</p> <p>MOŠOMO WA 5: TEKAKWEŠIŠO & TŠHOMIŠO YA POLELO Tlhahlobo ya gare ga ngwaga (Lephephe la 2) – Meputso 60</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo 1: Setšweletšwa sa dingwalo/setšweletšwa sa go se ngwalwe (boitlhamele) (20) • Potšišo 2: Setšweletšwa sa go bonwa (10) • Potšišo 3: Kakaretšo (10) • Potšišo 4: Dibopego le melao ya tšhomiso ya polelo (20) 	102
3	<p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 6: GO NGWALA PROTŠEKE Dinyakišo le go ngwala protšeke ($20 + 30 = 50$ meputso)</p> <p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 7 GO NGWALA PROTŠEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagišo ya bomolomo ya protšeke (20 meputso) Thoma mošomo wa bomolomo ka Kotara ya 3 go netefatša gore barutwana ka moka ba elwa ka kotara ya 4 <p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 8 GO IPHETOLELA GO DINGWALO (30 MEPUTSO) Theto (kgapeletšo) (10 meputso) Terama/Padi (10 meputso) Dikanegelokopana/dingwalotšaba (10 meputso)</p>	158
4	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 7 –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porotšeke ya sengwalwa sa boithamelo – Legato la 1: Nyakišo (Barutwana ba nyakiša protšeke) – Meputso 20 • Mošomo wa kelo ya semmušo wa 9: Lephephe la 3 – Go ngwala: ditšweletša (10 meputso) <p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 10 MOLEKO GO IPHETOLELA GO DINGWALO (60 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo ya 1: Setšweletšwa sa go ngwalwa / ngwalwe (20 meputso) • Potšišo ya 2: Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) • Potšišo ya 3: Kakaretšo (10 meputso) • Potšišo ya 4: Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo (20 meputso) 	185

LENANEO LA TLAHLOBO



Mphato wa 8		
Kotara	Mešongwana	Letlakala
1	<p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 1 BOMOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (20 meputso) <p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 2 GO NGWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taodišo: (30 meputso) • Kanegelo/kgadimo <p>KELO YA SEMMUŠO MOSOMO 3 (60 MEPUTSO)</p> <p>BOIPHETOLELO GO DINGWALO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setšweletšwa sa Dingwalo/ Setšweletšwa sa Dingwalwa – (20 meputso) • Setšweletšwa sa Seswantšo – (10 meputso) • Kakaretšo (10 meputso) <p>(Dibopego le Melao ya Tšhomiso ya Polelo – (20 meputso)</p>	46
2	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 1: BOMOLOMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (20 meputso) <p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ngwala setšweletšwa sa tirišano: (2 tše kopana goba 1 se se telele: 10 meputso) O ngwalwa pele ga moleko <p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 5</p> <p>MOLEKO</p> <p>GO IPHETOLELA GO DINGWALO (60 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo ya 1: Setšweletšwa sa dingwalo / dingwalwa (20 meputso) • Potšišo ya 2: Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) • Potšišo ya 3: Kakaretšo (10 meputso) • Potšišo ya 4: Dibopego le melawana ya tšhomiso ya polelo (20 meputso) 	87
3	<p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 6: GO NGWALA PROTŠEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinyakišo le go ngwala protšeke ($20 + 30 = 50$ meputso) <p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 7 GO NGWALA PROTŠEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagišo ya bomolomo ya protšeke (20 meputso) <p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 8 GO IPHETOLELA GO DINGWALO (30 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theto (kgapeletšo) (10 meputso) • Terama/Padi (10 meputso) • Dikanegelokopana/ Dingwalotšhaba (10 meputso) 	142
4	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 7</p> <p>BOMOLOMO: (20 meputso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagišo ya bomolomo bja protšeke <p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 9: GO NGWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ngwala setšweletšwa sa tirišano: (2 tše kopana goba 1 se setelele) (10 meputso) • O ngwalwa pele ga moleko <p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 10</p> <p>MOLEKO</p> <p>BOIPHETOLELO GO DINGWALO (60 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo ya 1: Setšweletšwa sa dingwalo/dingwalwa (20 meputso) • Potšišo ya 2: Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) • Potšišo ya 3: Kakaretšo (10 meputso) • Potšišo ya 4: Dibopego le melao ya tšhomiso ya polelo (20 meputso) 	183

LENANEO LA TLAHLOBO

Mphato wa 9		
Kotara	Mešongwana	Letlakala
1	<p>MOŠOMO 1 Bomolomo: Go balela godimo (20 meputso)</p> <p>MOŠOMO 2 Go ngwala taodišo (40 meputso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taodišo tlhaloši, taodišo kanegelo goba taodišo kgadimo <p>MOŠOMO 3 Go iphetolela go dingwalwa (70 meputso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setšweletšwa sa go ngwalwa (25 meputso) • Setšweletšwa sa go bogelwa (15 meputso) • Kakaretšo (10 meputso) • Tlhamego ya polelo (20 meputso) 	41
2	<p>MOŠOMO 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bomolomo (20 meputso) <p>MOŠOMO 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ngwala (20 meputso) E ngwalwa pele ga moleko Setšweletšwa sa tirišano (2 tše di kopana goba 1 se se telele) 20 meputso <p>MOŠOMO 5: Moleko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go iphetolela go dingwalwa (70 MEPUTSO) • Setšweletšwa sa go ngwalwa/ setšweletšwa sa go se ngwalwe (25 Meputso) • Setšweletšwa sa go bogelwa (15 Meputso) • Kakaretšo (10 Meputso) • Tlhamego ya polelo le melawana (20 Meputso) 	79
3	<p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 6: GO NGWALA PROTŠEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinyakiššo le go ngwala protšeke ($20 + 30 = 50$ meputso) <p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 7 GO NGWALA PROTŠEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagiššo ya bomolomo ya protšeke (20 meputso) <p>KELO YA SEMMUŠO MOŠOMO 8 GO IPHETOLELA GO DINGWALO (30 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theto (kgapeletšo) (10 meputso) • Terama/padi (10 meputso) • Dikanegelokopana/dingwalotšhaba (10 meputso) 	115
4	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 [Teko e e laotsweng] TSIBOGELO YA SETLHANGWA (Maduo 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pots 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 25) • Pots 2: Sethangwapono (maduo 15) • Pots 3: Tshobokanyo (maduo 10) • Pots 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20) 	144

Life Skills
Izakhono Zover
Izivu

Most of our titles are also available as e-Books!



www.shuters.co.za



DINOUTSE TŠA KA

DINOUTSE TŠA KA

DINOUTSU TŠA ME

DINOUTSU TŠA ME

Ace it!

STUDY GUIDES

GRADES
8-12

VISUAL SUMMARIES

SAMPLE EXAM QUESTIONS

HELPFUL MARKING GUIDELINES

ALL YOU NEED TO ACE YOUR EXAMS

<https://www.facebook.com/aceitstudyguides/>

2023 Annual Teaching Plans



Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD

SALES CONTACTS

TVET Colleges	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Booksellers	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Eastern Cape	Sydney Nquma	083 253 6761	sydney@shuters.com
Free State	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Gauteng	Themba Msimanga	082 445 6435	themba@shuters.com
	Amanda Mamabolo	083 287 6855	amanda@shuters.com
	Eugenia Sibeko	083 287 6899	eugenia@shuters.com
KwaZulu-Natal	Khanyo Cele	083 281 0849	khanyo@shuters.com
	Phumzile Ngcobo	083 272 9029	phumzile@shuters.com
	Gloria Mthethwa	081 046 1735	gloria@shuters.com
Limpopo	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Mpumalanga	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Northern Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
North West	Phemelo Maiphehlo	083 378 8725	phemelo@shuters.com
Western Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
Shuters Academy	Vickesh Thandray	060 545 2264	vickesh@shuters.com

CUSTOMER SERVICES:

Nhlanhla Zondi	+27 (0)33 846 8779	nhlanhla@shuter.co.za
Mbali Kunene	+27 (0)33 846 8722	mbali@shuter.co.za
Thandeka Ngcobo	+27 (0)33 846 8724	thandeka@shuter.co.za
Zandile Mthethwa	+27 (0)33 846 8721	zandilem@shuter.co.za
Sylvie Doarsamy	+27 (0)33 846 8723	sylvie@shuter.co.za

HEAD OFFICE

Tel: +27 (0)33 846 8721 / 22 / 23 / 24 / 79

Fax: +27 (0)33 846 8701

www.facebook.com/shuterandshooterwww.shuters.co.zawww.facebook/aceitstudyguideswww.aceitstudyguides.co.zawww.duzipublishers.co.za